

**SOUTH AFRICAN SOCIAL ATTITUDES SURVEY 2014**  
**Questionnaire 2: Ferikgong/Mopitlwe 2015**



**Setswana translation**

**BAARABI BA DINGWAGA TSE 16+**

Dumelang. Ke nna \_\_\_\_\_ re dira dipatlisiso mo boemong jwa Lekgotla la Dipatlisiso tsa Sematlhale a Setho (HSRC). Lekgotla la HSRC le dira dipatlisiso tsa dikakanyo mo setšhabeng sa Aforika Borwa ka gale. Dikgangkgolo di akaretsa dipuisano, polotiki, thuto, botlhoka tiro, mathata a bagodi le kamano magareng ga dithopha. Go leka go latedisisa tiro e e dirilweng mo nakong e e fetileng, re rata go botsa dipotso mo dintlheng tse di farologaneng tse di leng botlhokwa mo nageng e.

Gore re bone tshedimosetso ya sematlhale, ya botshepegi, re kopa gore o arabe dipotso tse di lateng ka botshepegi jo bo kgonegang. Dikakanyo tsa gago di botlhokwa mo dipatlisisong tse. Lefelo le o nnang mo go lone ga mmogo le wena le kgethetswe dipatlisiso tse go sa dirisiwe tatelano e pe.

Ke fela ka lesego gore o be o tlhophilwe. Tshedimosetso e o e re nayang e tla tsewa jaaka khupamarama. Wena le ba lelapa la gago ga lo kitla le lemogiwa ka leina kgotsa aterese mo dipegelong tse re ikaelelang go di kwala.

**PARTICULARS OF VISITS**

	DAY	MONTH	TIME STARTED		TIME COMPLETED		**RESPONSE	
			HR	MIN	HR	MIN		
First visit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Second visit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Third visit	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

<b>**RESPONSE CODES</b>	
Completed questionnaire	= 01
Partially completed questionnaire (specify reason)	= 02
<u>Revisit</u>	
Appointment made	= 03
Selected respondent not at home	= 04
No one home	= 05
<u>Do not qualify</u>	
Vacant house/flat/stand/not a house or flat/demolished	= 06
No person qualifies according to the survey specifications	= 07
Respondent cannot communicate with interviewer because of language	= 08
Respondent is physically/mentally not fit to be interviewed	= 09
<u>Refusals</u>	
Contact person refused	= 10
Interview refused by selected respondent	= 11
Interview refused by parent	= 12
Interview refused by other household member	= 13
<u>OFFICE USE</u>	
	= 14

**STRICTLY CONFIDENTIAL**

Name of Interviewer .....

Number of interviewer


Checked by

Signature of supervisor

\_\_\_\_\_

**FIELDWORK CONTROL**

CONTROL	YES	NO	REMARKS
Personal	1	2	
Telephonic	1	2	
Name	SIGNATURE		
.....	DATE ...../...../.....2015		

**RESPONDENT SELECTION PROCEDURE**

Palo ya malapa mo lefelong le

--	--

Palo ya batho ba ba nang le dingwaga tse 16 le go feta mo lefelong le

--	--

*Ke kopa gore o kwale maina a batho botlhe mo lefelong le/mo setsheng se ba ba nang le dingwaga di le 16 le go feta mme ba nnile fa malatsi a le 15 mo go a le 30 a a fetileng. Fa se se tladitswe, dirisa Kish grid mo tsebeng e e latelang go bona gore o tshwanetse go buisana le mang.*

<b>Maina a batho ba dingwaga tse 16 le go feta</b>	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

LEINA LA MOARABI:
ATERESE YA MOARABI:
.....
.....
FOUNU/MOGALA.:

**GRID TO SELECT RESPONDENT**

NUMBER OF QUESTIONNAIRE				NUMBER OF PERSONS FROM WHICH RESPONDENT MUST BE DRAWN																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	26	51	76	1	1	1	3	2	4	1	3	5	8	6	5	12	10	1	6	8	7	19	19	13	21	13	24	25
2	27	52	77	1	2	3	4	3	1	2	2	3	4	8	3	7	2	5	14	4	15	4	8	6	16	14	22	19
3	28	53	78	1	1	2	1	4	2	7	6	9	3	5	11	2	1	3	11	7	10	16	16	10	5	2	2	3
4	29	54	79	1	2	3	2	1	3	5	8	6	2	4	2	4	8	11	10	16	6	9	10	15	11	12	11	18
5	30	55	80	1	1	1	4	5	6	3	5	7	5	9	8	13	3	2	13	5	18	1	4	1	20	11	5	24
6	31	56	81	1	2	2	2	3	5	7	7	8	7	1	4	9	14	8	2	17	17	14	12	14	22	10	3	14
7	32	57	82	1	2	1	1	4	1	4	1	4	6	3	6	5	7	13	9	2	3	13	14	8	2	7	20	4
8	33	58	83	1	1	2	3	2	5	1	4	2	1	7	10	6	5	4	15	10	5	2	13	4	17	5	17	8
9	34	59	84	1	1	3	2	5	6	2	2	1	9	10	1	10	4	6	6	1	9	10	1	5	6	9	1	12
10	35	60	85	1	2	2	4	1	3	3	6	9	10	11	12	3	9	15	7	8	11	6	3	9	4	3	10	1
11	36	61	86	1	1	1	3	1	4	5	3	1	6	2	9	13	11	14	4	11	4	15	15	17	1	1	23	2
12	37	62	87	1	2	3	1	3	2	7	5	6	5	7	7	8	6	10	3	3	1	12	20	7	13	22	12	16
13	38	63	88	1	1	2	1	5	3	6	4	3	4	6	2	11	13	12	1	15	8	7	2	12	15	21	13	7
14	39	64	89	1	2	3	2	4	1	4	7	8	2	5	6	11	12	9	16	13	16	11	18	18	14	16	18	23
15	40	65	90	1	2	1	4	2	4	3	8	7	7	11	1	3	5	7	12	14	13	8	17	20	19	20	19	11
16	41	66	91	1	1	3	3	1	6	5	1	5	9	10	3	2	11	13	8	12	12	5	6	21	8	8	4	15
17	42	67	92	1	1	2	2	3	4	2	6	2	3	2	12	5	2	10	13	5	8	18	9	16	10	17	16	20
18	43	68	93	1	2	1	4	2	6	4	1	4	8	9	10	7	9	3	12	12	9	7	20	19	9	19	21	13
19	44	69	94	1	2	2	1	3	5	2	8	9	10	4	9	8	13	1	1	14	10	19	10	11	18	15	7	6
20	45	70	95	1	1	3	2	5	4	1	3	8	1	3	8	6	6	9	5	7	13	4	15	1	7	22	15	21
21	46	71	96	1	1	1	2	5	1	7	2	3	2	1	11	4	7	5	3	2	1	3	12	18	5	19	14	9
22	47	72	97	1	2	1	3	1	3	2	6	2	1	8	7	1	4	2	11	8	2	17	4	17	21	16	3	5
23	48	73	98	1	2	3	4	2	2	6	7	7	8	3	4	9	3	6	2	11	11	16	2	8	11	23	6	22
24	49	74	99	1	1	2	1	4	6	3	5	5	3	1	5	13	1	14	8	14	6	15	9	14	3	6	9	17
25	50	75	100	1	1	2	3	3	2	4	6	4	7	5	3	12	12	12	4	6	2	17	11	2	12	4	8	10

**SASAS QUESTIONNAIRE 2: 2014**

Palo ya batho mo lelapeng le

Palo ya batho ba ba nang le dingwaga tse 16 le go feta mo lapeng


**INTERVIEWER: PLEASE CIRCLE APPROPRIATE CODES**

<b>Household schedule</b>	Kwala go tswa mo go yo mogolo (kwa godimo) go ya go yo monnye (kwa tlase)	Person number	Tlhogo ya lelapa	<i>Leina?</i> O mo kana kang (ka dingwaga tse di weditsweng; fa tlase ga ngwaga o le 1 =00)	A [ <i>leina</i> ] ke monna kgotsa mosadi?  Mos=1 Mon=2	[ <i>Leina</i> ] ke wa morafe o fe	Kamano ya [ <i>leina</i> ] go moarabi ke eng
<i>Ka kopo naya maina otlhe a batho bothle mo lelapeng ba ba jang go tswa mo pitseng ya kapeelo e le nngwe mme e ne e le baagi malatsi a le 15 go tswa go a le 30 a a fetileng</i>  <i>Ela tlhoko: thalela sediko go dikologa nomoro e e fa thoko ga leina la tlhogo ya lelapa</i>		01	01				
		02	02				
		03	03				
		04	04				
		05	05				
		06	06				
		07	07				
		08	08				
		09	09				
		10	10				
		11	11				
		12	12				
		13	13				
		14	14				
		15	15				
		16	16				
		17	17				
		18	18				
		19	19				
		20	20				
		21	21				
		22	22				
		23	23				
		24	24				
		25	25				

<b>Ditlhophha Merafe</b>	<b>tsa</b>
1	= MoAforika/Montsho
2	= Wa Mmala
3	= MoIntiya/MoAsia
4	= Mosweu
5	= Tse dingwe (tlhalosa)

<b>Dikhoutu tsa kamano go moarabi</b>
1 = Moarabi
2 = Mosadi / Monna / Molekane
3 = Morwa/morwadi/ngwana wa molekane/ngwana yo a amogetsweeng ke motsadi yo e seng wa madi
4 = Rre/mme / rre yo e seng wa madi/mme yo e seng wa madi
5 = kgaitsadi (abuti kgotsa ausi)/nkgonne/kgaitsadi yo e seng wa madi
6 = Setlogolo/setlogolwana
7 = Nkoko/Ntatemogolo
8 = Mmatswale / Rratswale
9 = Ngwetsi / Mokgwenyana
10 = Sebare / Mogadibo
11 = Kamano e nngwe (sekai, mmame/malome)
12 = Ga go kamano

**GO SA LEKALEKANENG GA LOAGO MO PHOLONG**

Ke rata go simolola ka dipotso dingwe ka pholo.

1. Pholo ya gago e jang ka kakaretso? A o ka re o itekanetse thata, o itekanetse, o siame, ga o a itekanela kgotsa ga o a itekanela le e seng?

Itekanetse thata	1
Itekanetse	2
siame	3
Ga a itekanela	4
Ga a itekanela le e seng	5
(Ga ke itse)	8

2. A o tshwenyega mo ditirong tsa gago tsa ka metlha ka tsela nngwe ka ntlha ya bolwetse, bogole, mathata a tshaloganyo a nako e telele? Fa karabo e le EE, a a kwa godimo thata kgotsa ke a le mannye fela?

Ee, thata	1
Ee, e seng thata	2
Nyaya	3
(Ga ke itse)	8

3. Tsweetswe mpolelele gore o ja maungo ga kae? Se balele go nwa matute (juice)

Gararo kgotsa go feta ka letsatsi	01
Gabedi ka letsatsi	02
Gangwe ka letsatsi	03
Fa tlase ga gangwe ka letsatsi mme bonnye ga 4 ka beke	04
Fa tlase ga ga 4 ka beke mme bonnye gangwe ka beke	05
Fa tlase ga gangwe ka beke	06
Le e seng	07
(Ga ke itse)	88

4. Tsweetswee mpolelele gore o ja merogo kgotsa salate ga kae, se balele ditapole?

**INTERVIEWER: FROZEN VEGETABLES SHOULD BE INCLUDED.**

Gararo kgotsa go feta ka letsatsi	01
Gabedi ka letsatsi	02
Gangwe ka letsatsi	03
Fa tlase ga gangwe ka letsatsi mme bonnye ga 4 ka beke	04
Fa tlase ga ga 4 ka beke mme bonnye gangwe ka beke	05
Fa tlase ga gangwe ka beke	06
Le e seng	07
(Ga ke itse)	88

5. Ke mo malatsing a le makae mo go a le 7 a a fetileng mo o neng wa tsamaela ka bonako, wa tsena mo motshamekong kgotsa tiro nngwe fela e e amang katiso ya mmele, metsotso e le 30 kgotsa go feta?

**INTERVIEWER: PHYSICAL ACTIVITY DOES NOT HAVE TO HAVE BEEN CONTINUOUS.**

**KWALA PALO YA MALATSI:**

(Ga ke itse) = 88

6. Jaanong akanya ka go goga disegarete. Ke tlhaloso e fem o go tse di latelang, e e tlhalosang maitshwaro a gago a go goga botoka?

**INTERVIEWER: INCLUDE ROLLED TOBACCO BUT NOT PIPES, CIGARS, SNUFF OR ELECTRONIC CIGARETTES.**

Ke goga letsatsi lengwe le lengwe	1	→ Ask Q.7
Ke a goga fela e seng letsatsi lengwe le lengwe	2	
Ga ke goge, fela ke kile ka bo ke goga	3	→ Go to Q.8
Ke gogile fela makgetlo a le mmalwa	4	
Ga ke ise ke ke ke goge	5	
(Ga ke itse)	8	

7. O goga disegarete di le kae ka letsatsi le le tlwaelegileng?

**KWALA PALO YA DISEGARETE:**

(Ga ke itse)= 888

#### BOTSA BOTLHE

8. Mo dikgweding di le 12 tse di fetileng, go tloga ka [**Ferikgong, 2014**], o ne o nwa dino tse di nang le tag i ga kae? Se e ka nna biri, waene, *cider*, digalagala le dino tse dingwe. Tsweetswee tlhopha karabo.

**INTERVIEWER: REFER TO THE SAME MONTH AS THE INTERVIEW, BUT OF THE PREVIOUS YEAR. FOR EXAMPLE, IF THE INTERVIEW TAKES PLACE IN FEBRUARY 2015, USE [FEBRUARY 2014]**

Letsatsi lengwe le lengwe	01	→ Ask Q.9
Makgetlo a le mantsi ka beke	02	
Gangwe ka beke	03	
Makgetlo a le 2-3 ka kgwedi	04	
Gangwe ka kgwedi	05	
Fa tlase ga gangwe ka kgwedi	06	
Le e seng	07	→ Go to Q.14
(Gana)	77	→ Ask Q.9
(Ga ke itse)	88	

9. **[SHOWCARD SC 1] Tsweetswee akanya ka nako ya bofelo fa o ne o nwa nnotagi e le Mosupologo, Labobedi, Laboraro kgotsa Labone. Ke tse kae tsa dino tse di latelang tse o di nweleng mo letsatsing leo?**

**INTERVIEWER PROBE: ANY OTHER DRINKS?  
INTERVIEWER: IF THE RESPONDENTS GIVES AN ANSWER THAT IS NOT ON THE SHOWCARD, PLEASE REFER TO THE BOX BELOW.**

**INTERVIEWER RECORD NUMBER OF EACH TYPE OF DRINK:**

- |    |                          |                          |                                                                               |
|----|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dikhene kgotsa dibotlolo tsa beer, lager, cider, stout (330ml)                |
| b. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dibotlolo tse dikgolo ("Khoto") tsa beer, lager, kgotsa cider (750ml)         |
| c. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dilitara tsa bojalwa ba setso ba mabele                                       |
| d. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dikala tsa bojalwa (500 ml)                                                   |
| e. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Digalase tse dikgolo tsa waene (250ml)                                        |
| f. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Digalase tse dinnye tsa waene kgotsa digalase tsa waene e e nyedimang (125ml) |
| g. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dibotlolo tsa waene (750ml)                                                   |
| h. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dino tse di tswakantsweng kgotsa digalagala (spirit coolers) (275ml)          |
| i. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dilekani tsa digalagala (Single) kgotsa                                       |
| j. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dilekani tsa digalagala (Double)                                              |
| k. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Digalase tsa Sherry kgotsa Port                                               |
| l. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | "Half jack" (200ml) ya digalagala                                             |
| m. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (Dikhene tse dikgolo tsa biri, lager, cider, stout - 440ml "Long Toms")       |
| n. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (Cocktails)                                                                   |
| o. | 555                      |                          | (Ga ke nke ke nwa tagi ka Mosupologo go fitlha ka Labone)                     |
| p. | 888                      |                          | (Ga ke itse)                                                                  |

10. **[STILL SHOWCARD SC 1] Jaanong akanya ka motlha wa bofelo fa o ne o nwa nnotagi go le Labotlhano, Lamatihatso kgotsa Latshipi. O nwele di le kae tsa nngwe le nngwe ya dino tse di latelang mo letsatsing leo?**

**INTERVIEWER PROBE: DINO TSE DINGWE FELA?  
INTERVIEWER: IF THE RESPONDENTS GIVES AN ANSWER THAT IS NOT ON THE CARD, PLEASE REFER TO THE BOX BELOW.**

**INTERVIEWER RECORD NUMBER OF EACH TYPE OF DRINK:**

- |    |                          |                          |                                                                               |
|----|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| a. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dikhene kgotsa dibotlolo tsa beer, lager, cider, stout (330ml)                |
| b. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dibotlolo tse dikgolo ("Khoto") tsa beer, lager, kgotsa cider (750ml)         |
| c. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dilitara tsa bojalwa ba setso ba mabele                                       |
| d. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dikala tsa bojalwa (500 ml)                                                   |
| e. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Digalase tse dikgolo tsa waene (250ml)                                        |
| f. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Digalase tse dinnye tsa waene kgotsa digalase tsa waene e e nyedimang (125ml) |
| g. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dibotlolo tsa waene (750ml)                                                   |
| h. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dino tse di tswakantsweng kgotsa digalagala (spirit coolers) (275ml)          |
| i. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dilekani tsa digalagala (Single) kgotsa                                       |
| j. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Dilekani tsa digalagala (Double)                                              |
| k. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Digalase tsa Sherry kgotsa Port                                               |
| l. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | "Half jack" (200ml) ya digalagala                                             |
| m. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (Dikhene tse dikgolo tsa biri, lager, cider, stout - 440ml "Long Toms")       |
| n. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (Cocktails)                                                                   |
| o. | 555                      |                          | (Ga ke nwe nnotagi Mosupologo go fitlha Labone)                               |
| p. | 888                      |                          | (Ga ke itse)                                                                  |

**11. Bong ba moarabi [copy from contact sheet]**

Monna	1	→ Ask Q.12
Mosadi	2	→ Go to Q.13

**ASK IF CODE 1 (MALE) IN Q.11**

12. [**SHOWCARD SC 2**] Karata e e bontsha dikai di le thataro tse di farologaneng tsa gore ke nnotagi e kana kang e motho a ka e nwang ka motlha o le mongwe.

**INTERVIEWER: PAUSE TO ALLOW RESPONDENT TIME TO CONSIDER THE SHOWCARD.**

Mo dikgweding di le 12 tse di fetileng, ke ga kae mo o nweleng nnotagi e kalo kgotsa go feta ka motlha o le mongwe? A e ne e le...

...Ka letsatsi kgotsa go feta	1	<b>Go to Q.14</b>
Ka beke	2	
Ka kgwedi	3	
Fa tlase ga kgwedi	4	
Le e seng?	5	
(Ga ke itse)	8	

**ASK IF CODE 2 (FEMALE) IN Q.11**

13. [**SHOWCARD SC 3**] Karata e e bontsha dikai tse di farologaneng tsa gore ke nnotagi e kana kang e motho a ka e nwang ka motlha o le mongwe.

**INTERVIEWER: PAUSE TO ALLOW RESPONDENT TIME TO CONSIDER THE SHOWCARD.**

Mo dikgweding di le 12 tse di fetileng, ke ga kae mo o nweleng nnotagi e kalo kgotsa go feta ka motlha o le mongwe? A e ne e le...

...Ka letsatsi kgotsa go feta	1
Ka beke	2
Ka kgwedi	3
Fa tlase ga kgwedi	4
Le e seng?	5
(Ga ke itse)	8

**BOTSA BOTLHE**

14. Mo dikgweding di le 12 tse di fetileng, ke gore, go tloga [**Ferikgong 2014**], a o kile wa buisana le mooki ka ga pholo ya gago?

**INTERVIEWER: REFER TO THE SAME MONTH AS THE INTERVIEW, BUT OF THE PREVIOUS YEAR. FOR EXAMPLE, IF THE INTERVIEW TAKES PLACE IN FEBRUARY 2015, USE [FEBRUARY 2014]**

Ee	1
Nyaya	2
(Ga ke itse)	8



15. Mo dikgweding di le 12 tse di fetileng, ke gore, go tloga [Ferikgong 2014 o buisane le o fe wa badiredi ba pholo ba ba latelang ka pholo ya gago?

**INTERVIEWER: REFER TO THE SAME MONTH AS THE INTERVIEW, BUT OF THE PREVIOUS YEAR. FOR EXAMPLE, IF THE INTERVIEW TAKES PLACE IN FEBRUARY 2015, USE [FEBRUARY 2014]**

**MULTIPLE RESPONSE – CIRCLE ALL THAT APPLY**

**INTERVIEWER PROBE: Ba bangwe gape?**

a.	Ngaka ya kakaretso (ngaka)	1
b.	Moitseanape wa pholo (se balele ngaka ya meno)	2
c.	(Ope wa ba)	5
d.	(Ga ke itse)	8

16. [SHOWCARD SC 4] Mo dikgweding di le 12 tse di fetileng, ke gore, go tloga [Ferikgong 2014], a go na le mo o kileng wa tlhoka go bona thuso ya pholo kgotsa kalafi e o neng o e tlhokela lebaka lengwe la a a mo lenaaneng le le mo karateng e?

**INTERVIEWER: REFER TO THE SAME MONTH AS THE INTERVIEW, BUT OF THE PREVIOUS YEAR. FOR EXAMPLE, IF THE INTERVIEW TAKES PLACE IN FEBRUARY 2015, USE [FEBRUARY 2014]**

Ee	1	→ Ask Q.17
Nyaya	2	→ Go to Q.18
(Ga ke itse)	8	

17. [STILL SHOWCARD SC 4] Ke lefe la mabaka a a mo karateng e le le tlhalosang gore goreng o sa kgona go bona thuso ya pholo kgotsa kalafi?

**INTERVIEWER PROBE: ANY OTHER?**

a.	O ne o sa kgone go e duelela	01	→ Go to Q.19
b.	O ne o sa kgone go tsaya nako ya go ya koo	02	
c.	O ne o na le mabaka a mangwe	03	
d.	Kalafi e o neng o e tlhoka e ne e se teng fa o nnang kgotsa fa gaufi	04	
e.	Lenaane la go leta le ne le le leleele thata	05	
f.	Go ne go se na dithulaganyo tsa nako (appointments)	06	
g.	Mabaka a mangwe (a kwale)	07	
h.	(Ga ke itse)	88	

18. A e nnile ka ntlha ya gore... READ OUT...

...o ne o na le bokgoni ba go bona tuso e o kgotsa kalafi e o neng o e tlhoka	1
kgotsa, o ne o sa tlhoke thuso ya pholo kgotsa kalafi mo dikgweding di le 12 tse di fetileng?	2
(Ga ke itse)	8

19. [SHOWCARD SC 5] A o dirisa nako go thusa maloko a lelapa, ditsala, baagisani kgotsa batho ba bangwe ka ntlha ya mabaka a a kwadilweng mo karateng e? Se balele sepe se se welang mo tirong ya gago e o e duelelwang?

**INTERVIEWER: Yes to any of the reasons on the Showcard should be coded as 'yes'.**

Ee	1	→ Ask Q.20
Nyaya	2	→ Go to Q.21
(Ga ke itse)	8	

20. Ka kakaretso, o tsaya diura di le kae ka beke go dira se?

**INTERVIEWER: If the respondent spends different number of hours each week, they should answer thinking about the time they spend on average per week.**

(Fa tlase g aura ka beke)	55
Diura di le 1-10 ka beke	01
Diura di le 11-20 ka beke	02
Diura di le 21-30 ka beke	03
Diura di le 31-40 hours a week	04
Diura di le 41-50 ka beke	05
Go feta diura di le 50 ka beke	06
(Ga ke itse)	88

21. [**SHOWCARD SC 6**] Mo dikgweding di le 12 tse di fetileng, ke gore, go tloga [**Ferikgong 2014**, ke efe ya dikalafi tse di latelang tse o di dirisitseng boemong ba pholo ya gago?

**INTERVIEWER: Refer to the same month as the interview, but of the previous year. for example, if the interview takes place in February 2015, use [February 2014]**

**PROBE: Ke di fe tse dingwe?**

**MULTIPLE RESPONSE – CODE ALL THAT APPLY**

a.	Kalafi ka tiriso ya mamao mo go nang le ditlhabi (Acupuncture)	1
b.	Kalafi ka tiriso ya kgatelelo mo go nang le ditlhabi (Acupressure)	2
c.	Ditlhare tsa setšhaena (Chinese medicine)	3
d.	Kalafi ya go leka go busetsa malokololo a mmele mo mannong (Chiropractics)	4
e.	Go leka go siamisa marapo le mesifa ka tshidilo Osteopathy	5
f.	Kalafi ka tiriso e nnye fela ya dilo tsa tlhago tse dinnye go rotloetsa mmele go iphodisa (Homeopathy)	6
g.	Kalafi ya tiriso ya dimela (Herbal treatment)	7
h.	Kgwabofatso ya tlhaloganyo (Hypnotherapy)	8
i.	Tiriso ya tshidilo ya mmele (Massage therapy)	9
j.	Tiriso ya tshidilo le tataiso (Physiotherapy)	10
k.	Kgatelelo ya dikarolo dingwe tsa diatla, bogato le ditsebe go fokotsa kgatelelo le bolwetse (Reflexology)	11
l.	Kalafi ya semowa	12
m.	(Ga go epe ya tse)	55
n.	(Ga ke itse)	88

**[SHOWCARD SC 7] Ke tšile go go balela lenaane la ditsela tse o ikutlwileng ka tsona kgotsa o itshwereng ka tsona mo bekeng e e fetileng. Tsweetswee mpolelele gore ke ka nako e kana kang mo bekeng e e fetileng... READ OUT...**

	Ga go nako e pe	Ka dinakop dingwe	Ka dinako di le dintsi	Ka dinako tsotlhe	(Ga keitse)
22. ...O utlwile o ka re o gateletswe?	1	2	3	4	8
23. ...O utlwile o ka re sengwe le sengwe se o se dirang ke matsapa?	1	2	3	4	8
24. ...boroko ba gago e ne e se ba go iketla?	1	2	3	4	8
25. ...o ne o itumetse?	1	2	3	4	8
26. ...o utlwile o se na o pe?	1	2	3	4	8
27. ...o itumeletse bophelo?	1	2	3	4	8
28. ...o ne o sa itumela?	1	2	3	4	8
29. ...o ne o sa kgone go tswela pele?	1	2	3	4	8

30. **[SHOWCARD SC 8] Ke di fe tsa mathata a pholo mo karateng e a o nnileng le ona kgotsa o itemogetseng ona mo dikgweding di le 12 tse di fetileng, ke gore go tloga [January 2014]? Mpolelele fela gore ke tlhaka e feng e e leng maleba go wena.**

**INTERVIEWER: Refer to the same month as the interview, but of the previous year. for example, if the interview takes place in February 2015, use [February 2014]**

**PROBE: Tse di fe gape?**

**MULTIPLE RESPONSE – CODE ALL THAT APPLY**

a.	Mathata a pelo kgotsa kelelo ya madi	1	→ Ask Q.31
b.	Kgatelelo e e kwa godimo ya madi	2	
c.	Mathata a go hema jaaka go thaselwa ke asma, go hema ka pitlagano kgotsa ka molodi	3	
d.	Go setoga (Dialeji)	4	
e.	Ditlhabi tsa mokwatla kgotsa molala	5	
f.	Setlhabi sa mesifa kgotsa sa ditokololo mo seatleng kgotsa lebogong	6	
g.	Setlhabi sa mesifa kgotsa sa ditokololo mo bogatong kgotsa leotong	7	
h.	Mathata a a amanang le mpa kgotsa teng	8	
i.	Mathata a a amanang le maemo a letlalo	9	
j.	Go rengwa ke tlhogo tota	10	
k.	Bolwetse ba sukiri	11	
l.	(Epe ya tse )	55	→ Go to Q.32
m.	(Ga keitse)	88	

31. [STILL *SHOWCARD SC 8*] Mme ke a fe a mathata a pholo a o nnileng le ona kgotsa o itemogetseng ona mo dikgweding di le 12 tse di fetileng mo ditirong tsa gago tsa ka metlha ka mokgwa mongwe? Gape, mpolelele gore ke tlhaka e feng e e leng maleba go wena?

**INTERVIEWER PROBE: Tse dingwe gape?**

**MULTIPLE RESPONSE – CODE ALL THAT APPLY**

a.	Mathata a pelo kgotsa kelelo ya madi	1
b.	Kgatelelo e e kwa godimo ya madi	2
c.	Mathata a go hema jaaka go tshaselwa ke asma, go hema ka pitlagano kgotsa ka molodi	3
d.	Go setoga (Dialeji)	4
e.	Ditlhabi tsa mokwatla kgotsa molala	5
f.	Setlhabi sa mesifa kgotsa sa ditokololo mo seatleng kgotsa lebogong	6
g.	Setlhabi sa mesifa kgotsa sa ditokololo mo bogatong kgotsa leotong	7
h.	Mathata a a amanang le mpa kgotsa teng	8
i.	Mathata a a amanang le maemo a letlalo	9
j.	Go rengwa ke tlhogo tota	10
k.	Bolwetse ba sukiri	11
l.	(Epe ya tse )	55
m.	(Ga ke itse)	88

32. [*SHOWCARD SC 9*] A o na le, kgotsa o kile wa nna le nngwe ya mathata a a kwadilweng mo karateng e? Fa karabo e le EE, a ke jaanong kgotsa mo nakong e e fetileng?

Ee, jaanong	1
Ee, mo nakong e e fetileng	2
Nyaya, le e seng	3
(Ga ke itse)	8

33. Tsweetswee mpolelele gore ke ga kae mo go neng go na le dikgotlhang tse di masisi mo gare ga batho ba ba dulang mo lelapeng la lona fa o ne o gola?

Ka metlha	1
Go le gantsi	2
Ka dinako dingwe	3
Ka sewelo	4
Le e seng	5
(Ga ke itse)	8

34. Tsweetswee mpolelele gore ke ga kae mo go neng go na le mathata a ditšhelete a a masisi mo lelapeng la lona fa o ne o gola?

Ka metlha	1
Go le gantsi	2
Ka dinako dingwe	3
Ka sewelo	4
Le e seng	5
(Ga ke itse)	8

**KITSO LE DIKAKANYO KA EBOLA**

**Ke tlile go go botsa dipotso dingwe ka kokwanathoko ya Ebola.**

**35. Ka kakaretso, o ka ipeela seelo se feng ka kitso ya gago ya kokwanathoko ya Ebola?**

Ke itse thata	1	→ Go to Q.37
Ke mo go lekaneng	2	
Ga ke itse thata	3	
Ga ke itse sepe	4	→ Ask Q.36
(Ga ke itse)	8	

**36. A o kile wa utlwela ka kokwanathoko ya Ebola?**

Ee	1	→ Ask Q.37
Nyaya	2	Circle code "Never heard of Ebola" in all the remaining questions in this module (Q.37 -Q.54)

**37. Ke e fe ya dinaga tse di latelang e e nang le palo e e kwa godimo ya dikgetse tse di begilweng tsa Ebola mo bogautshwaneng?**

Aforika Borwa	1
Nigeria	2
Liberia	3
United States of America	4
(Ga ke itse)	8
(Ga ke is eke utlwe ka Ebola)	9

**38. Ke dikgetse di le kae tsa Ebola tse di setseng di begilwe mo Aforika Borwa mo ngwageng o o fetileng?**

Ga go na tiragalo	1
Mo gare ga ditiragalo di le 1 le 10	2
Mo gare ga ditiragalo di le 10 le 100	3
Mo gare ga ditiragalo di le 100 le 1000	4
Go feta ditiragalo di le 1000	5
(Ga ke itse)	8
(Ga ke ise ke utlwe ka Ebola)	9

**39. Ke di fe tsa dikgetho tse di latelang tse e leng matshwao a ntlha a Ebola?**

Phiso, molapo, ditlhabi tsa mesifa, go rengwa ke tlhogo, mogolo o o botlhoko le letshololo	1
Go tswa madi	2
Dikgaleswa, <i>jaundice</i> le molapo	3
Ditlhabi mo sehubeng, go tsewa ke sedidi le go leletsa ka pele ga pelo	4
Koketsego ya mmele, go rengwa ke tlhogo le go latlhegelwa ke moriri	5
(Ga ke itse)	8
(Ga ke ise ke utlwe ka Ebola)	9

**40. Matshwao a bonala ka pele go le kana kang fa mongwe a se na go tshwaetsega?**

Mo letsatsing le le lengwe	1
Mo gare ga letsatsi le le 1 le a le 21	2
Mo gare ga dibeke di le 3 le kgwedi	3
Mo gare ga kgwedi e le nngwe le di le 3	4
Morago ga go feta dikgwedi di le 3	5
(Ga ke itse)	8
(Ga ke ise ke utlwe ka Ebola)	9

**41. [SHOWCARD SC 10] Motho a ka tshwaediwa ke Ebola jang?**

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	Go kgoma madi kgotsa diedi tsa mmele jaaka motlhapologo wa motho yo o tshwaetsegileng	1
b.	Motho yo o tshwaetsegileng a go gotlholela kgotsa a go ethimolela kgotsa gaufi le wena	2
c.	Go dirisa setilo se motho yo a tshwaetsegileng a neng a ntse mo go sona	3
d.	Go kgoma setopo sa motho yo a bolailweng ke tshwaetso ya Ebola	4
e.	Tsotlhe tse di fa godimo	5
f.	Ga go epe ya tse di fa godimo	6
g.	(Ga ke itse)	8
h.	(Ga ke ise ke utlwe ka Ebola)	9

**42. Ke ba fe ba ditlhopha tse di latelang ba ba nang le kgonagalo e ntsi ya go tshwaediwa ke Ebola?**

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	Badiredi ba tlhokomelo ya pholo	1
b.	Bagwebi ka mmele kgotsa b aba dirang ka thobalano	2
c.	Balelapa la mongwe yo o tshwaeditsweng ke Ebola	3
d.	Mongwe le mongwe mo baaging mo o go nang le Ebola	4
e.	Bafudugedi go tswa Nigeria, Zimbabwe, Mozambique le Zambia	5
f.	(Ga ke itse)	8
g.	(Ga ke ise ke utlwe ka Ebola)	9

**43. O akanya gore go na le kgonagalo e kana kang ya gore wena kgotsa mongwe wa lelapa la gago a ka tsenwa ke kokwanatlhoko ya Ebola – kgonagalo e ntsi, kgonagalo e e lekaneng, ga go na kgonagalo e kalo kgotsa ga go na kgonagalo le e seng?**

Kgonagalo e ntsi	1
Kgonagalo e e seng kalo	2
Ga go na kgonagalo e kalo	3
Ga go na kgonagalo le e seng	4
(Ga ke itse)	8
(Ga ke ise ke utlwe ka Ebola)	9

**44. Ke e fe e e atametseng kakanyo ya gago mabapi le kokwanatlhoko ya Ebola – e ka se tlhasele Aforika Borwa le e seng, go tla nna le tlhaselo e nnye mo Aforika Borwa kgotsa go tla nna le tlhaselo e kgolo thata mo Aforika Borwa?**

E ka se tlhasele Aforika Borwa le e seng	1
Go tla nna le tlhaselo e nnye mo Aforika Borwa	2
Go tla nna le tlhaselo e kgolo thata mo Aforika Borwa?	3
(Ga ke itse)	8
(Ga ke ise ke utlwe ka Ebola)	9

45. [SHOWCARD SC 11] Akanya mongwe wa baagi a go boletse gore o na le kokwanatlhoko ya Ebola. O ka e tsaya jang? A o ka ... READ OUT...

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	Gatelela gore motho a tlogele setshaba sa lona	1
b.	Tseela motho yo o kwa ngakeng ya setso	2
c.	Thusa go alafa motho yo o gore a fole	3
d.	Thusa motho yo o ka go abela lelapa la gagwe dijo kgotsa madi	4
e.	Bitsa emelense	5
f.	Tseela motho yo o kwa tlilining kgotsa sepetele	6
g.	Mo thibele gore a se ka a atamela baagi	7
h.	Latela ditaello tsa modiredi wa kalafi ka tshwanelo	8
i.	Naya motho ditlhare tsa mefikela/mogotlhwane	9
j.	Tse dingwe (TLHALOSA)	10
k.	O ka se dire sepe	11
l.	(Ga ke ise ke utlwe ka Ebola)	99

46. Ke eng sa ntlha se batlho ba tshwanetseng go se dira fa ba lemoga gore ba na le kokwanatlhoko ya Ebola?

Bolelela tsala kgotsa mongwe wa lesika	1
Ba nne kgakala le batho ba bangwe	2
Ba ye tlilining go bona thuso	3
Ba robale nako e telele	4
Ba tile go ya kwa diphitlhong le ditirong tsa poloko tsa setso	5
(Ga ke itse)	8
(Ga ke ise ke utlwe ka Ebola)	9

47. A o akanya gore bathathi ba dira mo go fetisang, mo go lekaneng, go le gonnye kgotsa go le gonnye thata go netefatsa tshireletsego ya maAforika Borwa mo kokwanatlhokong ya Ebola?

Go feta tekano	1
Mo go lekaneng	2
Go le gonnye	3
Go le gonnye thata	4
(Ga ke itse)	8
(Ga ke ise ke utlwe ka Ebola)	9

**[SHOWCARD SC 12] O dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang ka kokwanathoko ya Ebola?**

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	(Ga ke itse)	(Ga ke is eke utlwe ka Ebola)
<b>48.</b> Kokwanathoko ya Ebola ka metlha e feleletsa e le lesa	1	2	3	4	5	8	9
<b>49.</b> Tsamaiso yatlhokomelo ya pholo mo Aforika Borwa e ka kgona go laola tlhaselo ya Ebola.	1	2	3	4	5	8	9
<b>50.</b> Go etela kwa le go bowa go tswa kwa mafatsheng a a nang le tekelelo e ntsi ya Ebola go tshwanetse go ganediwa.	1	2	3	4	5	8	9

**51. Fa o ka nna le matshwao a Ebola, o ka leta nako e kana kang pele o ka batla kalafi?**

Letsatsi	1
Malatsi a le mararo	2
Beke	3
Dibeke di le pedi	4
Dibeke di le tharo	5
Go feta dibeke di le tharo	6
Nka se batle kalafi	7
(Ga itse)	8
(Ga ke ise ke utlwe ka Ebola)	9

**52. Ke mang yo o neng o ka buang le ene ka bolwetse ba gago fa o ka bo o na le Ebola?**

Lesika	1
Ditsala	2
Modiredi wa pholo	3
Tlilini	4
Tse dingwe (TLHALOSA)	5
Ga go ope	6
(Ga ke itse)	8
(Ga ke ise ke utlwe ka Ebola)	9



53. Batho ba ithuta ka Ebola go tswa mo metsweding e e farologaneng. Tsweetswee bolela gore ke e fe ya metswedi e e latelang e o e dirisang go bona tshedimisetso ka bolwetse bo.

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	Makwalodikgang	1
b.	Dimakasene tse di gatisitsweng	2
c.	Dikgang tsa thelebišene mo dikanaleng tsa selegae tsa dikgang (SABC, e.tv)	3
d.	Dikgang tsa thelebišene mo dikanaleng tsa boditshabatshaba tsa dikgang (jaaka CNN, BBC, Al Jazeera)	4
e.	Dikgang tsa seyalemowa	5
f.	Inthanete/mogala wa letheke/ email/ social media (twitter, mixit, facebook jl.jl.)	6
g.	Bua le balesika/flelapa/ditsala/baagisani/badirimmogo	7
h.	Tse dingwe (TLHALOSA)	8
i.	Ga go ope	9
j.	(Ga ke ise ke utlwe ka Ebola)	99

54. Ke e fe ya metswedi e e latelang ya tshedimisetso e o ka e tshepang go gaisa go go naya tshedimisetso ka Ebola?

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	Puso ya Aforika Borwa	1
b.	Lefapha la Maphelo	2
c.	Dingaka, baoki, badiredi ba tlhokomelo ya pholo	3
d.	Dingaka tsa setso	4
e.	Maokelo	5
f.	Ditlilini	6
g.	Ba itseanape	7
h.	Mekgatlho ya boditshabatshaba a a drang ka merero e e tsamaisanang le ya maphelo	8
i.	Bakwala dikgang (TV, rseya le mowa, lekwalo-dikgang)	9
j.	Ditsala le ba lesika	10
k.	Tse dingwe (TLHALOSA)	11
l.	Ga go ope	12
m.	(Ga ke itse)	88
n.	(Ga ke ise ke utlwe ka Ebola)	99

### BOSENYI LE TSHIRELETSEGO

Jaanong ke tla rata go go botsa dipotso dingwe ka ga dikakanyo tsa gago ka bosenyi le tshireletsego.

55. A wena kgotsa mongwe wa lelapa la gaeno o kile a nna motswasetlhabelo wa go thubelwa kgotsa go gobadiwa mo dingwageng di le tlhano tse di fetileng?

Ee	1
Nyaya	2
(Ga ke itse)	8

56. O ikutlwa o sireletsegile kgotsa o sa sireletsega ka bowena go le kana kang mo malatsing a le mantsi?

Sireletsegile thata	1
Sireletsegile	2
Mo magareng	3
Ke sa sireletsega	4
Ke sa sireletsega tota	5
(Ga ke itse)	8

57. O ikutlwa o sireletsegile kgotsa o sa sireletsega go le kana kang go tsamaya o le esi mo lefelong le mo motshegareng?

Sireletsegile thata	1
Sireletsegile	2
Mo magareng	3
Ke sa sireletsega	4
(Ga ke itse)	8

58. O ikutlwa o sireletsegile kgotsa o sa sireletsega go le kana kang go tsamaya o le esi lefifi le setse le tshwere?

Sireletsegile thata	1
Sireletsegile	2
Mo magareng	3
Ke sa sireletsega	4
(Ga ke itse)	8

59. Ke ga kae mo o tshwenyegang ka gore lelapa la gago le ka thubelwa?

Ka dinako tsotlhe kgotsa ka dinako di le dintsi	1	} → Ask Q.60
Ka dinako dingwe	2	
Ka sewelo	3	
Le e seng	4	→ Go to Q.61
(Ga ke itse)	8	→ Go to Q.61

60. A go tshwenyega ka gore lelapa la gago le ka thubelwa go na le seabe se se masisi, seabe se se nnye kgotsa ga go na seabe mo boleng jwa botshelo jwa gago?

Seabe se se masisi mo boleng jwa botshelo jwa me	1
Seabe se sennye	2
Ga go seabe mo boleng jwa botshelo jwa me	3
(Ga ke itse)	8

61. Ke ga kae mo o tshwenyegang ka gore o ka nna sethabelo sa tlaselo ya dikgoka?

Ka dinako tsotlhe kgotsa ka dinako di le dintsi	1	} → Ask Q.62
Ka dinako dingwe	2	
Ka sewelo	3	
Le e seng	4	→ Go to Q.63
(Ga ke itse)	8	→ Go to Q.63

62. A go tshwenyega ka gore o ka nna motswasethabelo wa tlaselo ya dikgoka go na le seabe se se masisi, seabe se se nnye kgotsa ga go na seabe mo boleng jwa botshelo jwa gago?

Seabe se se masisi mo boleng jwa botshelo jwa me	1
Seabe se sennye	2
Ga go seabe mo boleng jwa botshelo jwa me	3
(Ga ke itse)	8

63. A akanya gore bosenyi mo tikologong e bo oketsegile, bo fokotsegile kgotsa bo ntse bo le jalo mo ngwageng o o fetileng?

Bo oketsegile thata	1
Bo oketsegile go le gonnye	2
Bo ntse bo le jalo	3
Bo fokotsegile go le gonnye	4
Bo fokotsegile thata	5
(Ga ke itse)	8
Ga e maleba (ga go mathata a bosenyi mo)	9

**64. Fa o ka nna motswasetlhabelo wa bosenyi, mme o batla tshiamo, o ka ya kwa go mang pele go batla thuso?**

Baeteledipee ba setso	1
Khampi ya tshireletsego ya poraefete	2
Maphodisa	3
Mokgatlho wa baagi (foramo ya tlhokomelo ya baagi, kopano ya balemirui, ditlhopha tsa sedumedi, jl. jl.)	4
Maloko a baagi (ditsala, baagisani, jl,jl.)	5
Tse dingwe (tlhalosa)	6
(Ga ke itse	8

**Fa bosenyi bo diragala, batho bangwe ba batla thuso go tswa mo metsweding e le mentsi, kwa ntle ga sepodisi.**

**[SHOWCARD SC 12] O dumalana kgotsa o ganetsana le metlhala e e latelang go le kana kang?**

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumel e	Ga ke dumele le e seng	(Ga ke itse)
<b>65.</b> Go siame gore maloko a baagi a betse babelaelwa ba bosenyi.	1	2	3	4	5	8
<b>66.</b> Batho b aba bolayang bakgothotsi b aba tlhometseng ga ba a tshwanelwa go solwa.	1	2	3	4	5	8
<b>67.</b> Ka dinako dingwe go siame gore batho ba itseele molao mo matsogong a bona fa ba bona o kare mapodisi ga a kgone go ba sireletsa.	1	2	3	4	5	8
<b>68.</b> Ga go thuse go isa babelaelwa ba bosenyi kwa sepodiseng gonne ga ba kitla b aba tsenya mo tseleng.	1	2	3	4	5	8
<b>69.</b> Baagi bangwe le bangwe ba tshwanetse go ipopa go dira gore ban ne le tshireletso kgalhanong le basenyi le fa sepodisi se ka nna kgalhanong le seo.	1	2	3	4	5	8

## TSHEPO MO TSHIAMONG

Jaanong ke tla rata go go botsa dipotso dingwe ka mo o o akanyang gore mekgwa mengwe ya maitsholo e ka teng.

Tsweetswee bolela gore ga go phoso go le kana kang go ...READ OUT...

	Ga go phoso le e seng	Go phoso go le gonnye	Go phoso	Go phoso thata	(Ga ke itse
70. ...go dira kopo e e seng ya nnete kgotsa e e feteleditsweng go tswa kwa inšorenseng?	1	2	3	4	8
71. ...go reka sengwe se o naganang gore se ka tswa se utswitswe.	1	2	3	4	8
72. ...go dira molato wa pharakano jaaka go kgweetsa ka lebelo kgotsa go feta roboto e khibidu?	1	2	3	4	8

Jaanong akanya fa o ne o ka dira nngwe ya dilo tse mo Aforika Borwa. Tsweetswee mpolelele gore go na le kgonagalo e kana kang gore ya gore o ka tshwarwa le go otlwa fa o ...READ OUT...

	Ga go kgonagalo le e seng	Ga go kgonagalo e kalo	Go na le kgonagalo	Kgonagalo e ntsi	(Ga ke itse
73. ...go dira kopo e e seng ya nnete kgotsa e e feteleditsweng go tswa kwa inšorenseng?	1	2	3	4	8
74. ...go reka sengwe se o naganang gore se ka tswa se utswitswe.	1	2	3	4	8
75. ...go dira molato wa pharakano jaaka go kgweetsa ka lebelo kgotsa go feta roboto e khibidu?	1	2	3	4	8

## SEPODISI

Jaanong go latela dipotso ka ga sepodisi mo Aforika Borwa.

76. Fa o leba dilo tsotlhe tse sepodisi se tshwanetseng go di dira, a o kare ba dira tiro e e siameng kgotsa e e sa siamang?

Tiro e e siameng thata	1
Tiro e e siameng	2
Mo magareng	3
Tiro e e maswe	4
Tiro e e maswe thata	5
(Ga ke itse)	8

77. Mo dingwageng tse pedi tse di fetileng, a sepodisi mo Aforika Borwa se kile sa tla mo go wena, sa go emisa kgotsa sa ikgolaganya le wena ka lebaka lengwe?

Ee	1	→ Ask Q.78
Nyaya	2	→ Go to Q.79
(Ga ke itse	8	

78. [SHOWCARD SC 13] O ne o kgotsofetse kgotsa o sa kgotsofala go le kana kang ka ga mo o maphodisi a go tshotseng ka teng nako ya bofelo fa se se direga?

Kgotsofetse thata	1
Kgotsofetse	2
Mo magareng	3
Ga ke a kgotsofala	4
Ga ke a kgotsofala le e seng	5
(Ga ke itse)	8

**BOTSA BOTLHE**

Jaanong go latela dipotso mabapi le gore a maposisi mo Aforika Borwa ba tshola batswasetlhabelo ba bosenyi ka go lekana kgotsa nyaya. Araba o beile dikarabo tsa gago mo go tse o di utlwileng kgotsa maitemogelo a gago.

79. Fa batswa-setlhabelo ba bega bosenyi, a o nagana gore mapodisi a tshola bahumi makgwakgwa, bahumanegi makgwakgwa kgotsa bahumi le bahumanegi ka go lekana?

Bahumi ba tsholwa makgwakgwa	1
Bahumanegi ba tsholwa makgwakgwa	2
Bahumi le bahumanegi ba tsholwa ka go lekana	3
(Ga ke itse)	8

80. A fa batswasetlhabelo ba bega bosenyi, o akanya gore mapodisi ba tshola batho bangwe makgwakgwa ka ntlha ya morafe wa bona kgotsa setlhotshwana sa bona kgotsa batho botlhe ba tsholwa ka go lekana?

Basweu, Maintia le BaMmala ba tsholwa makgwakgwa go gaisa Bantsho ba Aforika Borwa	1
Bantsho ba Aforika Borwa ba tsholwa makgwakgwa go gaisa ba merafe e mengwe	2
Batho botlhe ba tsholwa sentle go sa kgathalesege gore ke ba mmala kgotsa morafe o fe	3
(Ga ke itse)	8

81. [SHOWCARD SC 14] Go ya ka se o se utlwileng kgotsa maitemogelo a gago, o nagana gore mapodisi a dira sentle mo go kana kang mo go thibeleng bosenyi mo Aforika Borwa mo o tiriso dikgoka e dirisiwang kgotsa matshosetsi a yona a leng teng. Tlhopha karabo ya gago go tswa mo sekaleng mo o 0 e kayang gore ba paletswe thata mme 10 e kaya gore ba dira sentle thata.

Paletswe thata	Atlegile thata	(Ga ke itse)
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88

82. [STILL SHOWCARD SC 14] O nagana gore mapodisi a atlegile mo go kana kang mo go tshwareng batho ba ba thubelang batho mo matlong mo Aforika Borwa

Paletswe thata	Atlegile thata	(Ga ke itse)
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88

83. [SHOWCARD SC 15] Fa bosenyi jwa tiriso dikgoka kgotsa jwa go thuba mo ntlong bo ka diragala gaufi le fa o dulang teng mme mapodisi a bidiwa, o nagana gore ba tla fitlha ka bonako kgotsa ka bonya go le kana kang mo lefelong leo? Tlhopha karabo ya gago go tswa mo sekaleng mo o 0 e leng bonya thata mme 10 e le bonako thata.

Paletswe thata											Atlegile thata	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		88
(Bosenyi jwa tiriso dikgoka/ jwa go thuba mo matlong ga bo nke bo diragala gaufi le fa ke nngang teng												55

Jaanong go latela dipotso tse di ka ga fa mapodisi a dira ka bosenyi jaaka go thuba mo matlong le tiriso dikgoka e e ka tlisang dikgobalo.

84. Go ya ka se o o se utlwileng le maitemogelo a gago ke ga kae mo o ka reng mapodisi ka kakaretso ba tshola batho mo Aforika Borwa ka tlhompho? A o ka re....

...tsatsi leo	1
Ka sewelo	2
Go le gantsi	3
kgotsa, go le gantsi thata?	4
(Ga ke itse)	8

85. Ke ga kae mo o ka reng mapodisi a dira ditshwetso tse di siameng, di sa tseye letlhakore mo dikgetseng tse ba dirang ka tsona? A o ka re ..

...tsatsi leo	1
Ka sewelo	2
Go le gantsi	3
kgotsa, go le gantsi thata?	4
(Ga ke itse)	8

86. Fa ba dira ka batho mo Aforika Borwa, o nagana gore ke ga kae mo mapodisi ka kakaretso ba tlhalosang ditshwetso le dikgato tsa bona fa ba kopiwa go dira jalo? A o ka re...

...tsatsi leo	1
Ka sewelo	2
Go le gantsi	3
kgotsa, go le gantsi thata?	4
(Ga go na yo o a tleng a botse mapodisi go tlhalosa ditshwetso le dikgato tsa bona)	5
(Ga ke itse)	8

Jaanong go latela dipotso ka ga tiro ya gago go mapodisi mo Aforika Borwa. Dirisa sekale se se fa tlase mo o 0 e kayang ga se tiro ya me le e seng mme 10 e kaya gore ke tiro ya me gotlhelele.

87. [SHOWCARD SC 16] Ke tiro ya gago mo go kana kang go tshegetsa ditshwetso tse di dirilweng ke mapodisi le fa o sa dumalane le bona?

Ga se tiro ya me le e seng											Ke tiro ya me gotlhelele	(Ga a itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		88

88. [STILL *SHOWCARD SC 16*] Ke tiro ya gago mo go kana kang go dira se mapodisi a go laelang go se dira le fa o sa tthaloganyane kgotsa o sa dumalane le mabaka abona?

Ga se tiro ya me le e seng										Ke tiro ya me gotlhelele		(Ga a itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88	

89. [STILL *SHOWCARD SC 16*] Ke tiro ya gago mo go kana kang go dira se mapodisi a go laelang go se dira le fa o sa rate ka mo o ba go tshwarang ka teng?

Ga se tiro ya me le e seng										Ke tiro ya me gotlhelele		(Ga a itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88	

- [*SHOWCARD SC 12*] O dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang ka ga mapodisi mo Aforika Borwa?

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	(Ga ke itse)
90. Mapodisi ka kakaretso ba itse nnete le phoso jaaka nna	1	2	3	4	5	8
91. Mapodisi ba emela melato e leng bothokwa mo bathong ba ba tshwanang le nna	1	2	3	4	5	8
92. Ka kakaretso ke tshegetsana ka mo o mapodisi ba dirang ka teng go le gantsi	1	2	3	4	5	8
93. Ditshwetso le dikgato tsa mapodisi go le gantsi di tshotlheletswa ke kgatelelo go tswa kwa makokong a dipolotiki le borra/bommadipolotiki	1	2	3	4	5	8

94. [*SHOWCARD SC 17*] Go ya ka wena, ke ga kae mo mapodisi a tsayang tjojjo mo Aforika Borwa? Tlhopha karabo ya gago mo sekaleng, mo o 0 e leng le eseng mme 10 e le ka metlha

Le eseng										Ka metlha		(Ga a itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88	

**DIKGOTLA-TSHEKELO**

Jaanong ke tlo go botsa dipotso ka ga dikgotla-tshekelo tsa mo Aforika Borwa tse di dirang ka bosenyi jo bo jaaka go thubelwa mo matlong le go tliša dikgobalo mo mmeleng. Ke kopa gore o arabe go ya ka mo o kileng wa utlwa ka teng kgotsa ka maitemogelo a gago.

95. Akanya ka ga dilo tsotlhe tse dikgotla-tshekelo di lebanweng ke go di dira. A o ka re di dira tiro e e siameng kgotsa e e maswe?

Tiro ee siameng thata	1
Tiro e e siameng	2
Magareng	3
Tiro e e maswe	4
Tiro e e maswe tota	5
(Ga ke itse)	8

96. [SHOWCARD SC 17] Ke kopa gore o mpolelele gore ke ga kae mo o naganang gore dikgotla-tshekelo di dira diphoso tse di letlang batho ba ba molato gore ba tsamae ntle le kotlhao. Dirisa karata e mo o 0 e leng ga di nke mme 10 e le ka metlha

Ga go ke go diragala											Ka metlha	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88	

97. [STILL SHOWCARD SC 17] Ke ga kae mo o naganang gore dikgotla-tshekelo di tsaya tshwetso e e siameng, di sa tseye lethakore go ya ka bopaki jo bo neetsweng?

Ga go ke go diragala											Ka metlha	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88	

Jaanong dipotso dingwe ka ga kgonagalo ya gore batho ba ba farologaneng mo Aforila Borwa ba bonwe molato ka ga bosenyi jo ba sa bo dirang.

98. Akanya batho ba le babedi, yo mongwe a humile mme yo mongwe a humanegile - mongwe le mongwe wa bona a tlhagelela kwa kgotla-tshekelo mme ba tshwaretswa melato e e tshwanang e ba sa e dirang. Ke yo mo fe mo gare ga bona yo o naganang gore go na le kgonagalo ya gore a bonwe molato?

Yo o humileng ke ene a ka bonwang molato	1
Yo o humanegileng ke ene a ka bonwang molato	2
Kgonagalo ke ya ba botlhe gore ba bonwe molato	3
(Ga ke itse)	8

99. Jaanong akanya batho ba le babedi, go tswa kwa merafeng e mebedi e e farologaneng - mongwe le mongwe wa bona a tlhagelela kwa kgotla-tshekelo mme ba tshwaretswa melato e e tshwanang e ba sa e dirang. Ke yo mo fe mo gare ga bona yo o naganang gore go na le kgonagalo ya gore a bonwe molato?

Kgonagalo ya gore Basweu, MaIntia le BaMmala mo Aforika Borwa, ba bonwe molato go feta Bantsho ba Aforila borwa.	1
Kgonagalo ya gore Bantsho mo Aforika Borwa, ba bonwe molato go feta ba merafe e mengwe	2
Mongwe le mongwe o na le kgonagalo ya gore a bonwe molato	3
(Ga ke itse)	8



**Jaanong go latela potso ka ga baatlhodi le dilo tse ba tshwanetseng go di dira le tse ba sa tshwanelang go di dira.**

**100. [SHOWCARD SC 17] Dirisa karata e mme o mpolelele gore ke ga kae mo o ka reng baatlhodi ba mo Aforika Borwa ba tsaya tjojjo? (letsogo-kobong)?**

Ga ba e tseye											Ka metlha	(Ga a itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88	

**[SHOWCARD SC 12] O ka dumalana kgotsa o ganetsana mo go kana kang le metlhala e e latelang ka ga Aforika Borwa mo malatsing a?**

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumel e	Ga ke dumele le e seng	(Ga ke itse)
<b>101.</b> Dikgotla-tshekelo ka kakaretso di sireletsa bahumi le ba ba nang le maatla go feta batho ba bangwe	1	2	3	4	5	8
<b>102.</b> Dikgotla-tshekelo ka kakaretso di tshwenyega ka ditshwanelo tsa basenyi go feta ka tsa batswa-setlhabelo.	1	2	3	4	5	8
<b>103.</b> Batho ba ba tloang molao ba tshwanetse go atlholwa bokete go feta ka mo ba atlholwang ka teng mo malatsing a.	1	2	3	4	5	8
<b>104.</b> Mongwe le mongwe o na le tiro ya go tshegetsatshegetsa tshwetso ya bofelo ya dikgotla-tshekelo	1	2	3	4	5	8
<b>105.</b> Melao yotlhe e tshwanetse go obamelwa ka kgagamalo.	1	2	3	4	5	8
<b>106.</b> Go dira dilo tse di siameng ka nako dingwe go raya go roba melao.	1	2	3	4	5	8

**107. Batho ba na le dikakanyo tse di farologaneng mababi le dikattholo tse di tshwanetseng go newa batlola molao. Akanya ka sekai sa monna wa dingwaga di le 25 yo o bonwang molato wa go thuba mo ntlong lekgetlo la bobedi. Ke e fe ya dikotlhao tse di latelang e o naganang gore o tshwanetse go e bona?**

Kattholo ya kgolegelo	1	<b>→ Ask Q.108</b>  <b>Go to Introduction before Q.109</b>
Kattholo ya kgolegelo ya tshekego	2	
Tuediso	3	
Tirelo go baagi	4	
Kattholo e nngwe fela	5	
(Ga ke itse)	8	

**108. Mme ke e fe ya dikarabo tse e e atametseng boleele ba nako e o naganang gore o tshwanetse go bo nna kwa kgolegolong?**

Dikgwedi tse 1-3	1
Dikgwedi tse 4-6	2
Dikgwedi tse 7-11	3
Ngwaga o le 1	4
Dingwaga di le 2	5
Dingwaga di le 3	6
Dingwaga di le 4	7
Dingwaga di le 5	8
Dingwaga di le 6-10	9
Go feta dingwaga di le 10	10
(Ga ke itse)	88

**Jaanong go latela dipotso ka se o ka se dirang fa o le paki e le nosi fela ya bosenyi.**

**109. Akanya o ne o tsamaile mme o be o bona mongwe a kgarametsa monna fa fatshe a bo a mo utswetsa sekgwama sa gagwe. Kgonagalo ya gore o bitse mapodise ke e kana kang? A kgonagalo e o e ka bo e se teng gotlhelele, e le e nnye, e le teng kgotsa e le e ntsi thata?**

... ga e teng	1
E nnye thata	2
E ntsi	3
Kgotsa e ntsi thata	4
(Ga ke itse)	8

**110. O ka nna le keletso ya go supa motho yo o dirileng tiro eo mo go kana kang? A o ka se nne le keletso, o ka nna le keletso e nnye, wa nna le keletso kgotsa wa nna le keletso e ntsi?**

... go tlhoka keletso	1
Go nna le keletso e nnye thata,	2
keletso,	3
Kgotsa keletso e ntsi thata	4
(Ga ke itse)	8

**111. Mme o ka nna le keletso mo go kana kang go tlisa bopaki kwa kgotla-tshekelo kgaatlhanong le mmelaelwa? A o ka se nne le keletso, wa nna le keletso e nnye, wa nna le keletso kgotsa wa nna le keletso e ntsi thata?**

... go tlhoka keletso	1
Go nna le keletso e nnye thata,	2
keletso,	3
Kgotsa keletso e ntsi thata	4
(Ga ke itse)	8

Jaanong re tla rata go go botsa dipotso tse di mmalwa ka ga dikgotlatshekelo mo nageng. Se ga se fela ka dikgotlatshekelo tsa bosenyi mme ke ka ga dikgotlatshekelo tsotlhe, go akaretswa kgotla ya mmagiseterata, dikgotla tsa magosi le magosana, dikgotla tse dikgolwane jaaka Kgotla ya Molaotheo (Constitutional Court) le dikgotla tse dingwe tse di kgethegileng

112. Fa e sa le ka 1994 a o kile wa nna le maitemogelo mangwe ka kgotlatshekelo ka maemo a gago ka bowena kgotsa o thusa ditsala le balelapa?

Ee	1	→ Ask Q.113
Nyaya	2	→ Go to Q.115
(Ga ke itse)	8	

113. Ke dikgotla tse di fe tse wena, mongwe wa lelapa kgotsa tsala e ileng kwa go tsona?

**INTERVIEWER: DO NOT READ OUT OPTIONS. MULTIPLE RESPONSES ALLOWED**

a.	Kgotla ya Molaotheo	1
b.	Kgotlakgolo le Kgotla ya Maikuelo	2
c.	Dikgotla tse Dikgolo	3
d.	Kgotla e e Kgethegileng ya Lekgetho la Letseno	4
e.	Dikgotla tsa Ditiro le Dikgotla tsa Maikuelo a Ditiro	5
f.	Dikgotla tsa Tlhalano	6
g.	Dikgotla tsa Poelo Mafatshe	7
h.	Botsereganyi le Tlhokomelo ya Tiriso ya Metsi	8
i.	Khomisene ya Nnete le Poelano (Truth and Reconciliation Commission) (TRC)	9
j.	Dikgotla tsa Bommagiseterata	10
k.	Dikgotla tsa Ditopo tse Dinnye	11
l.	Dikgotla tsa Baagi / Dikgotla tsa Didika	12
m.	Dikgotla tsa Tekatekano	13
n.	Dikgotla tsa Tshiamelo ya Bana	14
o.	Dikgotla tsa Phepo	15
p.	Dikgotla tsa Melato ya Thobalano	16
q.	Dikgotla tsa bana	17
r.	Dikgotla tsa magosi le magosana	18
s.	Khomisene a botsereganyi le Poelano (Commission for Conciliation Mediation & Arbitration (CCMA)	19
t.	Tse dingwe (TLHALOSA)	20
u.	(Ga ke itse)	88

114. [SHOWCARD SC 13] O kgotsofetse kgotsa ga o a kgotsofala go le kana kang ka tsela e o neng o tshotswe ka yona mo nakong ya bofelo fa o ne o etetse kgotlatshekelo?

Kgotsofetse thata	1
Kgotsofetse	2
Mo magareng	3
Ga ke a kgotsofala	4
Ga ke a kgotsofala le e seng	5
(Ga ke itse)	8

115. [SHOWCARD SC 19] Ka kakanyo ya gago, go ka nna bonolo kgotsa thata go le kana kang mo go wena go bona thuso ya semolao fa o e tlhoka? Tlhopha karabo ya gago go tswa mo sekaleng se mo go sona 0 e leng go thata tota mme 10 e le go bonolo thata.

Go thata tota											Go bonolo thata	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10		88

116. Ke mabaka a fe a a botlhokwa go gaisa a a dirang gore go nne thata go motho yo o tshwanang le wena go fitlhelela tshiamo go tswa kwa dikgotla-tshekelong mo Aforika Borwa ka nako ya fa o e tlhoka?

**INTERVIEWER: DO NOT READ OUT OPTIONS. MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	Tlhaelo ya matlole a go duelela ditshenyegelo	01
b.	Tlhaelo ya thuto ka kakaretso	02
c.	Tlhaelo ya kitso ka melao le ditshwanelo tsa molao	03
d.	Tlhaelo ya kitso ya gore kgotlatshekelo ya me e kwa kae	04
e.	Nako e e tlo dirisiwang gore kgetse e fele	05
f.	Go tla nna thata go bona mmueledi go nthusa	06
g.	Dikgotla di ka se siamele mongwe wa go tswana le nna	07
h.	Leeto la go ya kwa kgotlatshekelo ke le legolo	08
i.	Go nna kwa motse selegaeng	09
j.	Go ka nna kotsi mo mothong yo o tshwanang le nna le lelapa la me / go tshaba go tshosediswa	10
k.	Tse dingwe (TLHALOSA)	11
l.	(Ga keitse)	88

117. Fa o akanya ka tsotlhe tse re tshwanetseng go di dira mo setšhabeng, a o dumela kgotsa o kgatlanong le puso ka tiriso ya madi a baduela lekgetho go abela babueledi go batho ba ba bonang letseno le le kwa tlase?

Dumela thata	1
Dumela go le gonnye	2
Kgatlanong go le gonnye	3
Kgatlanong thata	4
(Ga keitse)	8

Jaanong ke tlile go go botsa dipotso dingwe ka merero ya ditshwanelo tsa leago le ikonomi mo Aforika Borwa. Ditshwanelo tse ke dilo tse di jaaka ditshwanelo go nna le metsi, motlakase, naga le bonno. Tswee-tswee araba go ya ka se o se utlwileng kgotsa maitemogelo a gago.

118. [SHOWCARD SC 13] O kgotsofetse kgotsa ga o a kgotsofala go le kana kang ka tsela e puso e tsamaisang ka yon aka kabo ya ditirelo tse di botlhokwa jaaka metsi, keleloleswe, motlakase le manno mo setšhabeng sa lona?

Kgotsofetse thata	1
Kgotsofetse	2
Mo magareng	3
Ga ke a kgotsofala	4
Ga ke a kgotsofala le e seng	5
(Ga keitse)	8

119. O akanya gore badiredi ba puso ba bonya kgotsa ba bonako go le kana kang go tsibogela merero ya tsamaiso ya ditirelo mo setšhabeng sa lona?

Ka bonako thata	1
Ka bonako	2
Mo magareng	3
Ka bonya	4
Ka bonya thata	5
(Ga keitse)	8

120. [SHOWCARD SC 12] O dumelana kgotsa ga o dumele go le kana kang gore mafapha a puso, go balelwa le bommasepala ba dirisa ka katlego ditshwetso tsa dikgotla tse di tokafatsang maphelo a batho?

Dumela thata	1
Dumela go le gonnye	2
Mo magareng	3
Ga ke dumele	4
Ga ke dumele le e seng	5
(Ga ke itse)	8

121. [SHOWCARD SC 12] O dumelana kgotsa ga o dumele go le kana kang gore mafapha a puso le bommasepala ba dirisa ka katlego ditshwetso tsa dikgotla tse di tokafatsang maphelo a batho ba ba humanegileng le baagi?

Dumela thata	1
Dumela go le gonnye	2
Mo magareng	3
Ga ke dumele	4
Ga ke dumele le e seng	5
(Ga ke itse)	8

Jaanong go tlhagelela dipotso ka dilo tse o ka tswang o di dirile

[SHOWCARD SC 18] Tsweetswee bolela gore o dirile nngwe le nngwe ya dilo tse di latelang makgetlo a le ma kae mo dingwageng tse tlhano tse di fetileng? Ke ga kae mo o ... ?

	Le e seng	Gangwe	Gabedi	Ga 3-4	Ga 5 kgotsa go feta	(Ga ke itse)
122. ...go dira kopo e e seng ya nnete kgotsa e e feteleditsweng go tswa kwa inšorenseng?	1	2	3	4	5	8
123. ...go reka sengwe se o naganang gore se ka tswa se utswitswe.	1	2	3	4	5	8
124. ...go dira molato wa pharakano jaaka go kgweetsa ka lebelo kgotsa go feta robo e khibidu?	1	2	3	4	5	8

#### LEPHATA LA PHEMELO YA NAGA LA AFORIKA BORWA

Jaanong ke tlile go go botsa dipotso ka ga Lephata la Phemelo ya Naga la Aforika Borwa (SANDF)

125. Ka kakaretso, a o ka re o na le kitso e ntsi, kitso e e lekaneng, ga o na kitso e kalo kgotsa ga o na kitso le e seng ka Lephata la Phemelo ya Naga la Aforika Borwa?

Kitso e ntsi thata	1
Kitso e e lekaneng	2
Ga ke na kitso e ntsi	3
Ga ke na kitso le e seng	4
(Ga ke itse)	8

**126. Ke di fe tsa tse di latelang tse o akanyang gore ke makala mo Lephateg la Phemelo ya Naga la Aforika Borwa?**

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	Lephata la Sesole la Difofane	1
b.	Sesole	2
c.	Ditirelo tsa Pholo tsa Sesole	3
d.	Ditirelo tsa Tshireletsego yaDikepe	4
e.	(Epe ya tse di fa godimo)	5
f.	Ga ke itse)	8

**127. [SHOWCARD SC 20] Fa o nagana ka Lephata la Phemelo ya Naga la Aforika Borwa, ke e fe wa metswedi e e latelang e o ka reng o ka go naya tshedimosetsi e ntsi go gaisa?**

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	Dipontsho le ditshupetso	01
b.	Se-ya-le mowa	02
c.	TV	03
d.	Makwalodikgang	04
e.	Makasine	05
f.	Inthanete le phasalatso e nngwe ya leago (Facebook, Twitter)	06
g.	Maitemogelo ka bowena	07
h.	Ditsala/balelapa	08
i.	Tse dingwe (tshalosa	09
j.	(Epe ya tse di fa godimo)	10
k.	Ga ke itse)	88

**128. A ka bowena o kile wa nna le maitemogelo a bosole kgotsa katiso?**

Ee, pele ga 1994	1
Ee, morago ga 1994	2
Ee, pele le morago ga 1994	3
Nyaya, le e seng	4
(Ga ke itse)	8

**129. A mongwe wa lelapa o kile a nna maitemogelo a bosole kgotsa katiso?**

Ee, pele ga 1994	1
Ee, morago ga 1994	2
Ee, pele le morago ga 1994	3
Nyaya, le e seng	4
(Ga ke itse)	8

**130. O motlotlo go le kana kang ka Lephata la Phemelo ya Naga la Aforika Borwa?**

Motlotlo thata	1
Motlotlo mo go lekaneng	2
Ga ke motlotlo ga kalo	3
Ga ke motlotlo le e seng	4
(Nka se tshophe )	8

**131. O tshepa kgotsa ga o tshepe Lephata la Phemelo la Aorika Borwa go le kana kang mo nakong e?**

Tshepa thata	1
Tshepa	2
Mo magareng	3
Ga ke tshepe	4
Ga ke tshep[e le e seng	5
(Ga ke itse)	8

**132. Fa o tshwantshanya le pele ga 1994 mme o ela tlhoko ka moo naga e tshosediwang ka gona jaanong, o nagana gore re santse re tlhoka lephata le le maatla la phemelo ya naga go le kana kang? Lephata le le maatla la phemelo ya naga le a ...**

Tlhokega thata	1
Tlhokega	2
Mo magareng	3
Ga le tlhokege	4
Ga le tlhokege le e seng	5
(Ga ke itse)	8

**133. [SHOWCARD SC 12] O dumela kgotsa o ganetsa go le kana kang gore go na le tiro ya Lephata la Phemelo ya Naga la Aforika Borwa ka dinako tsa kagiso?**

Dumela thata	1
Dumela go le gonnye	2
Mo magareng	3
Ga ke dumele	4
Ga ke dumele le e seng	5
(Ga ke itse)	8

**[SHOWCARD SC 21] Ke tšile go go balela lenaane la ditiro tse Lephata la Phemelo ya Naga la Aforika Borwa (SANDF) le ka bong le na le tsona. Mo go nngwe le nngwe ya tse di latelang, bolela gore a o nagana gore e tshwanetse go nna tiro e e botlhokwa thata, e e botlhokwa mo go lekaneng, e e seng botlhokwa thata kgotsa e e seng botlhokwa gotihelele?**

	Botlhokwa thata	Botlhokwa mo go lekaneng	Ga le botlhokwa thata	Ga le botlhokwa gotihelele	(Ga ke itse)	
<b>134.</b>	Go thusa mafapha a mangwe a puso mo dinakong tsa matlhotlhapelo le ditshoganyetso	1	2	3	4	8
<b>135.</b>	Go femela le go sireletsa Aforika Borwa	1	2	3	4	8
<b>136.</b>	Go somarela kagiso mo dinageng tse dingwe	1	2	3	4	8
<b>137.</b>	Go sireletsa le go tlhokomela melwane ya naga	1	2	3	4	8
<b>138.</b>	Thusa Lefapha la Ditirelo tsa Sepodisi (SAPS) go sireletsa molao le tolamo mo nageng.	1	2	3	4	8
<b>139.</b>	Go naya maAforika Borwa a mannye bokgoni, meetlo le boitshwaro.	1	2	3	4	8
<b>140.</b>	Go thusa go aga dikago tse di jaaka maporogo, ditsela le ditlilini mo mafelong a selegae.	1	2	3	4	8
<b>141.</b>	Go dira le mekgatlho ya Kopanelo ya Ditšhaba le Yunione ya Aforika (United Nations and African Union) go sireletsa le go ratabolola kgotlhang mo Aforika	1	2	3	4	8

**142. Fa o lebelela dilo tsotlhe tse o solofelang gore Lephata la Phemelo ya Naga la Aforika Borwa (SANDF) go di dira, o dumela kgotsa o ganetsa go le kana kang gore ba dira tiro e e siameng kgotsa e e bosula?**

Tiro e e siameng thata	1
Tiro e e siameng	2
Mo magareng	3
Tiro e e bosula	4
Tiro e e bosula thata	5
(Ga ke itse)	8

**[SHOWCARD SC 22] Akanya ka tiro e Lephata la Phemelo ya Naga la Aforika Borwa (SANDF) le e dirang. Go ya ka bowena, ka sekale sa 1 go ya go 7, a o akanya gore SANDF e...?**

<b>143.</b>	<b>Siame</b>	<b>Bosula</b>	<b>(Nka se tihophe)</b>					
	1	2	3	4	5	6	7	88

<b>144.</b>	<b>Atlegile</b>	<b>Paletswe</b>	<b>(Nka se tihophe)</b>					
	1	2	3	4	5	6	7	88



<b>145. Manontlotlho</b>	<b>Go se dire sentle</b>						<b>(Nka se tihophe)</b>
1	2	3	4	5	6	7	88

<b>146. Maitshwaro</b>	<b>Go se itlhomphe</b>						<b>(Nka se tihophe)</b>
1	2	3	4	5	6	7	88

**[SHOWCARD SC 14]** Go ya ka se o se utlwileng kgotsa maitemogelo a gago, o akanya gore Lephata la Phemelo ya Naga la Aforika Borwa le atlegile go le kana kang ka go diragatsa ditiro tse di latelang? Tlhopha karabo ya gago go tswa mo sekaleng mo o 0 e leng paletswe thata mme 10 e le atlegile mo go fetisisang.

	<b>Paletswe mo go maswe</b>	<b>Atlegile mo go fetisisang</b>	<b>(Nka se tihophe)</b>
<b>147.</b> Go thusa dinaga tse dingwe ka dinako tsa matlhotlhapelo le tshoganyetso	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88
<b>148.</b> Go babalela le go sireletsa Aforika Borwa	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88
<b>149.</b> Go tshola kagiso mo dinageng tse dingwe	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88
<b>150.</b> Go femela le go tlhokomela meelwane ya naga	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88
<b>151.</b> Go naya baša ba MaAforika Borwa bokgoni, meetlo le maitshwaro	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88

**152. [SHOWCARD SC 23]** Go na le dikakanyo tse di farologaneng ka gore go tlhokegang go nna moagi yo o siameng. Go ya ka bowena, go botlhokwa go le kana kang gore wena o o ka nna le keletso ya go direla sesole ka nako ya fa go tlhokega? Tlhopha karabo ya gago go tswa mo sekaleng sa 1 go ya go 7, mo o 1 e leng "ga go botlhokwa le e seng" mme 7 e le "go botlhokwa thata".

<b>Ga go botlhokwa le e seng</b>	<b>Botlhokwa thata</b>						<b>(Nka se tihophe)</b>
1	2	3	4	5	6	7	8

**[SHOWCARD SC 12] O dumalana kgotsa o ganetsa go le kana kang le methala e e latelang?**

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumel e	Ga ke dumele le e seng	(Ga ke itse)
<b>153.</b> Nka nna motlotlo go nna leloko la Lephata la Tshireletso (SANDF)	1	2	3	4	5	8
<b>154.</b> SANDF e emetse meetso e e botlhokwa go batho b aba tshwanang le nna	1	2	3	4	5	8
<b>155.</b> Ke tshegetsa ka mo o SANDF go le gantsi e diragatsang ditiro tsa yona	1	2	3	4	5	8

**156. [STILL SHOWCARD SC 12] O dumalana kgotsa o ganetsa go le kana kang gore Lephata la Tshireletso le emetse MaAforika Borwa otlhe?**

Dumela thata	1
Dumela go le gonnye	2
Mo magareng	3
Ga ke dumele	4
Ga ke dumele le e seng	5
(Ga ke itse)	8

**157. Phetogo mo Lephateg la Phemelo e ....READ OUT...?**

...Tswelala sentle thata	1
Tswelala sentle	2
Tswelala sentle mo go lekaneng	3
Tswelala mo go sa lekanang	4
Tswelala mo go sa lekanang le e seng	5
(Ga ke itse)	8

**158. [SHOWCARD SC 12] O dumalana kgotsa o ganetsa go le kana kang gore SANDF e naya ditšhono tse di siameng go batho ba ba tshwanang le wena?**

Dumela thata	1
Dumela go le gonnye	2
Mo magareng	3
Ga ke dumele	4
Ga ke dumele le e seng	5
(Ga ke itse)	8

**159. O nagana go le kana kang gore tthaolele ya bomorafe kgotsakgethololo ya semora e a diragala mo Lephateg le Phemelo?**

Le e seng	1
Go le gonnye	2
Mo go sa reng sepe	3
Mo go bonalang	4
Go le gontsi	5
(Ga ke itse)	8

**Jaanong ke tšile go go botsa dipotso dingwe ka basadi mo Lephatheng la Phemelo.**

**[SHOWCARD SC 12] O dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le methala e e latelang?**

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumel e	Ga ke dumele le e seng	(Ga ke itse)
<b>160.</b> Basadi ba ka kgona go diragatsa fela jaaka banna mo mafelong otlhe a sesole	1	2	3	4	5	8
<b>161.</b> Go tshwanetse ga tsewa matsapa a a kgethegileng go thapa basadi ba le bantsi mo Lephatheng la Phemelo	1	2	3	4	5	8
<b>162.</b> Basadi ba tshwanetse go dumelelwa go tsenela tiro ya ntwakwa pele.	1	2	3	4	5	8

**[STILL SHOWCARD SC 12] O dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le motlhala o o latelang?**

**163. Ke tshegetsatsa go tsaya karolo go go okeditsweng ga Lephata la Phemelo ya Naga la Aforika Borwa (SANDF) mo ditsamaisong tsa tshegetso ya kagiso mo Aforika.**

Dumela thata	1
Dumela go le gonnye	2
Mo magareng	3
Ga ke dumele	4
Ga ke dumele le e seng	5
(Ga ke itse)	8

**164. Tsweetswee bolela gore a o ka rata go bona puso e dirisa madi go feta kgotsa go le gonnye mo lefelong la sesole le phemelo. Gakologelwa gore fa o re "go le gontsi go feta", go ka tshohega koketsego ya lekgetho go duelela seo.**

Go dirisa madi go le gontsi go feta	1
Go dirisa madi go le gontsi	2
Go dirisa madi go lekana le jaanong	3
Go dirisa madi go le gonnye	4
Go dirisa madi go le gonnye thata	5
(Nka se tshophe)	8

## **BOKAO LE TEKOLO YA KGOLOLOSEGO**

**Jaanong go latela dipotso ka ditlhogo tse di farologaneng.**

**165. [SHOWCARD SC 23] Go botlhokwa go le kana kang mo go wena go nna mo nageng e e buswang ka kgololosego? Tshohe karabo ya gago mo o 0 e leng 'ga ga botlhokwa le e seng' mme 10 e le 'go botlhokwa go fetisisa'.**

Ga go botlhokwa le e seng										Botlhokwa go fetisisa	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88

166. [SHOWCARD SC 24] O akanya gore Aforika Borwa e na le kgololosego go le kana kang ka kakaretso?? Tlhopha karabo ya gago mo o 0 e leng 'ga go kgololosego' le e seng mme 10 e le 'kgololosego ka botlalo'.

Ga go kgololosego le e seng										Kgololosego ka botlalo	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88

Jaanong dipotso tse dingwe ka kgololosego. Morago ke tlile go go botsa ka ga ka mo o kgololosego e dirang ka teng mo Aforika Borwa. Sa ntlha, ke batla gore o akanye ka mo o naganang gore dilo tse di farologaneng di botlhokwa go le kana kang mo kgololosegong ka kakaretso. Ga go na dikarabo tse di nepagetseng le tse di sa nepagalang, ka jalo, mpolelele fela gore o nagana eng.

[SHOWCARD SC 25] Tsweetswee mpolelele gore o nagana gore go botlhokwa go le kanakang mo kgololosegong ka kakaretso...READ OUT...

	Ga go botlhokwa le e seng mo temokerasing ka kakaretso	Go botlhokwa go fetisisa mo temokerasing ka kakaretso	(Ga ke itse)
167.	...gore ditlhopho tsa naga di gololosegile e bile di siame?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	88
168.	...gore baagi ba na le lefoko la bofelo mo mererong e e botlhokwa go gaisa ya dipolotiki ka go tlhopha ka tsona ka tshamalalo mo direferantamong?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	88
169.	...gore makoko a a farologaneng a dipolotiki a neelana ka dipholisi tse dingwe tse di tshaloganyegang.	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	88
170.	...gore makoko kganetso a gololosegile go ka ganetsana le puso?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	88
171.	...gore baphasalatso ba gololosegile go ka ganetsa puso?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	88

**[STILL SHOWCARD SC 25] Re sa ntse re akanya ka kakaretso, go na le ka Aforika Borwa, o akanya gore go botlhokwa go le kana kang mo kgololosegong ka kakaretso ...READ OUT...**

	<b>Ga go botlhokwa le e seng mo temokerasing ka kakaretso</b>	<b>Go botlhokwa go fetisisa mo temokerasing ka kakaretso</b>	<b>(Ga keitse)</b>
<b>172.</b>	...gore baphasalatso ba naya baagi tshedimose tso e e tshepegang go ka athola puso?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	88
<b>173.</b>	...gore ditshwanelo tsa ditlhopho tse dinnye di babaletswe?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	88
<b>174.</b>	...gore baagi ba na le maatla a go tlhotlheletsa merero e e botlhokwa go gaisa ya dipolotiki ka go tlhopho?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	88
<b>175.</b>	...gore batswantle ba bona mo ditlhophong tsa fela fa ba setse ba le baagi ?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	88
<b>176.</b>	...gore dikgotla di tshola batho botlhe ka go tshwana?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	88
<b>177.</b>	...gore dikgotlatshekelo di kgona go emisa puso gore e se ka ya dira go feta bothati ba yona?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	88

**[STILL SHOWCARD SC 25] Re sa ntse re akanya ka kakaretso e seng ka Aforika Borwa, o akanya gore go botlhokwa go le kana kang mo kgololosegong ka kakaretso, ...READ OUT...**

	<b>Ga go botlhokwa le e seng mo temokerasing ka kakaretso</b>	<b>Go botlhokwa go fetisisa mo temokerasing ka kakaretso</b>	<b>(Ga keitse)</b>
<b>178.</b>	...gore makoko a a busang a otlhaiwe mo ditlhophong fa bas a dira sentle	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	88
<b>179.</b>	...gore puso e sireletsa baagi botlhe kgatlhanong le leuba?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	88
<b>180.</b>	...gore puso e tshalosetse batlhophi ka ditshwetso tsa yona?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	88
<b>181.</b>	...gore puso e tseye dikgato tsa go fokotsa dipharologano tsa maemo a letseno?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	88

**Jaanong go latela dipotso ka ditlhogo tse di tshwanang fela mo nakong e, di ka ga ka mo o o naganang gore kgololosego e dira ka gona mo Aforika Borwa gompieno. Gape, ga go na karabo e e nepagetseng le e e fosagetseng, ka jalo, re bolelele se o se naganang.**

**[SHOWCARD SC 26] O dirisa karata e, tsweetswee re bolelele gore o akanya gore nngwe le nngwe ya metlhala e e latelang e maleba go le kana kang mo Aforika Borwa. O e kaya gore o akanya gore motlhala ga o maleba, fa 10 e kaya gore o akanya gore e botlhokwa ka botlalo.**

**INTERVIEWER: READ OUT EACH STATEMENT AND CODE IN THE GRID.**

		<b>Ga e maleba le e seng</b>	<b>Maleba go fetisisa</b>	<b>(Ga ke itse)</b>
<b>182.</b>	...gore ditlhopho tsa naga di gololosegile e bile di siame?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88
<b>183.</b>	...gore baagi ba na le lefoko la bofelo mo mererong e e botlhokwa go gaisa ya dipolotiki ka go tlhopho ka tsona ka tthamalalo mo direferantamong?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88
<b>184.</b>	...gore makoko a a farologaneng a dipolotiki a neelana ka dipholisi tse dingwe tse di tthaloganyegang.	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88
<b>185.</b>	...gore makoko kganetso a gololosegile go ka ganetsana le puso?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88

**[STILL SHOWCARD SC 26] Dirisa karata yona e o go bolela gore metlhala e e latelang e maleba go le kana kang mo Aforika Borwa.**

**INTERVIEWER: READ OUT EACH STATEMENT AND CODE IN THE GRID.**

		<b>Ga e maleba le e seng</b>	<b>Maleba go fetisisa</b>	<b>(Ga ke itse)</b>
<b>186.</b>	...gore baphasalatso ba naya baagi tshedimose tso e e tshpegang go ka atlhola puso?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88
<b>187.</b>	...gore ditshwanelo tsa ditlhopho tse dinnye di babaletswe?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88
<b>188.</b>	Dikgotlatshekelo mo Aforika Borwa di tshola batho botlhe ka tlhomphe?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88

[STILL *SHOWCARD SC 26*] O ntse o dirisa karata yona e o , bolela gore metlhala e e latelang e maleba go le kana kang mo Aforika Borwa.

**INTERVIEWER: READ OUT EACH STATEMENT AND CODE IN THE GRID.**

	Ga e maleba le e seng	Maleba go fetisisa	(Ga ke itse)
<b>189.</b> Makoko a a busang mo Aforika Borwa a otlhaiwa mo ditlhophong fa ba dirile tiro e e bosula?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88
<b>190.</b> Puso mo Aforika Borwa e sireletsa baagi botlhe kgatlhanong le leuba?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88
<b>191.</b> Puso mo Aforika Borwa e tthalosetsa batlhophi ditshwetso tsa yona?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88
<b>192.</b> Puso mo Aforika Borwa e tsaya dikgato tsa go fokotsa dipharologano mo maemong a matseno?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88

Mo dipotsong tse di latelang, ke tla go botsa go tlhopha mo gare ga dikgetho di le pedi. Morago ga moo, ke tla go botsa gore o akanya gore tlhopho ya gago e botlhokwa go le kana kang mo kgololosegong ka kakaretso. Kwa bofelong, ke tla go kopa gore o akanye ka morero o mo Aforika Borwa gompieno. Gakologelwa gore ga go na karabo e e nepagetseng le e e fosagetseng. Jaanong, tsweetswe mpoletse se o se akanyang.

**193.** Go na le dikakanyo tse di farologaneng tsa gore mongwe le mongwe o tshwanetse go gololosega go ntsha maikutlo a gagwe a sepolotiki ka phatlhalatsa kgotsa nyaya mo kgololosegong, le fa e le gore a feteletse mo go maswe. Ke o fe wa metlhala e e latelang mo karateng e o o tthalosang se o se akanyang gore se a gaisa mo kgololosegong ka kakaretso?

Mongwe le mongwe o tshwanetse go gololosega go ntsha maikutlo a gagwe a sepolotiki le fa a ka tswa a feteletse.	1	→ Ask Q.194
Ba ba nang le dikakanyo tse di feteletseng tsa sepolotiki ba tshwanetse go thibelwa go di ntsha mo phatlhalatseng	2	→ Go to Q.196
(Go ya ka mabaka)	5	→ Go to Q.195
(Ga ke itse)	8	

**194.** [*SHOWCARD SC 25*] O akanya gore go botlhokwa go le kana kang mo kgololosegong ka kakaretso gore mongwe le mongwe o phuthologile go ka ntshwa maikutlo a gagwe ka dipolotiki mo phatlhalatseng, le fa a ka nna a a feteletseng go le kana kang?

Ga go botlhokwa le e seng mo temokerasing ka kakaretso	Go botlhokwa go fetisisa mo temokerasing ka kakaretso	(Ga ke itse)
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88

195. [SHOWCARD SC 27] O akanya gore mongwe le mongwe mo Aforika Borwa o phuthologile go le kana kang go ntsha maikutlo a gagwe ka dipolotiki mo phatlhalatseng le fa a ka nna a a feteletseng go le kana kang?

Le e seng	Ka botlalo										(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88
<b>CIRCLE ANSWER AND THEN → GO TO Q.198</b>											

196. [SHOWCARD SC 25] O akanya go le botlhokwa go le kana kang gore mo kgololosegong ka kakaretso gore ba o ba nang le dikakanyo tse di feteletseng tsa dipolotiki ba thibelwe gore ba se k aba dintsha mo phatlhalatseng?

Ga go botlhokwa le e seng mo temokerasing ka kakaretso	Go botlhokwa go fetisisa mo temokerasing ka kakaretso										(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88

197. [SHOWCARD SC 27] O akanya gore bao ba nang le dikakanyo tse di feteletseng tsa dipolotiki mo Aforika Borwa ba thibelwa go le kana kang go ka di ntsha mo phatlhalatseng?

Le e seng	Ka botlalo										(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88

198. Ka dinako dingwe puso e ganetsana le se batho ba le bantsi ba naganang gore se siametse naga go gaisa. Ke o fe wa metlhala e e latelang o o thalosang se o akanyang gore se siametse kgololosego ka kakaretso?

Puso e tshwanetse go fetola dipholisi tsa yona tse di rulagantsweng go tsibogela se batho ba le bantsi ba se akanyang.	1	→ Ask Q.199
Puso e tshwanetse go tsepama mo dipholising tsa yona tse di rulagantsweng go sa kgathalesege gore batho ba le bantsi ba akanya eng.	2	→ Go to Q.201
(Go ya ka mabaka)	5	→ Go to Q.200
(Ga ke itse)	8	

199. [SHOWCARD SC 25] o akanya gore go botlhokwa go le kana kang mo kgololosegong ka kakaretso gore puso e fetole dipholisi tsa yona tse di rulagantsweng go tsibogela se bantsi ba batho ba se naganang?

Ga go botlhokwa le e seng mo temokerasing ka kakaretso	Go botlhokwa go fetisisa mo temokerasing ka kakaretso										(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88



200. [**SHOWCARD SC 17**] Tsweetswee mpolelele gore ke ga kae mo o naganang gore puso mo Aforika Borwa e fetola dipholisi tsa yona tse di rulagantsweng go tsibogela se bontsi ba batho bo se naganang?

Le e seng	Ka metlha										(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88
<b>CIRCLE ANSWER AND THEN → GO TO Q.203</b>											

201. [**SHOWCARD SC 25**] O akanya gore go botlhokwa go le kana kang mo kgololosegong ka kakaretso gore puso e tsepamele mo dipholising tsa yona tse di rulagantsweng go sa kgathalesege gore bontsi ba batho ba nagana eng?

Ga go botlhokwa le e seng mo temokerasing ka kakaretso	Go botlhokwa go fetisisa mo temokerasing ka kakaretso										(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88

202. [**SHOWCARD SC 17**] Tsweetswee mpolelele gore ke ga kae mo o akanyang gore puso mo Aforika Borwa e tsepametse mo dipholising tsa yona tse di rulagantsweng go sa kgathalesege gore bontsi ba batho ba akanya eng?

Le e seng	Ka metlha										(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88

203. Puso mo dinageng dingwe e bopiwa ke lekoko le le lengwe; mo dinageng tse dingwe e bopiwa ke makoko a le mabedi kgotsa go feta a le kgatthanong. Ke efe mo karateng e, e e onakanyang gore e tlhalosa se o naganang se siametse kgololosego go gaisa ka kakaretso?

Lekoko le le lengwe le tlhama puso.	1	→ Ask Q.204
Makoko a le mabedi kgotsa go feta a le kgatthanong a bopa puso	2	→ Go to Q.206
(Go ya ka mabaka)	5	→ Go to Q.207
(Ga ke itse)	8	

204. [**SHOWCARD SC 25**] O akanya gore go botlhokwa go le kana kang mo kgololosegong ka kakaretso gore puso e bopiwe ke lekoko le le lengwe?

Ga go botlhokwa le e seng mo temokerasing ka kakaretso	Go botlhokwa go fetisisa mo temokerasing ka kakaretso										(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88

205. [SHOWCARD SC 17] Tsweetswee mpolelele gore ke a kae mo o akanyang gore puso mo Aforika borwa e bopilwe ke lekoko le le lengwe?

Le e seng											Ka metlha	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88	

206. [SHOWCARD SC 25] O akanya gore go botlhokwa go le kana kang mo kgololosegong gore puso e tlhamele ka makoko a le mabedi kgotsa go feta a le kgatlhanong.

Ga go botlhokwa le e seng mo temokerasing ka kakaretso											Go botlhokwa go fetisisa mo temokerasing ka kakaretso	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88	

207. [SHOWCARD SC 17] Mpolelele gore ke ga kae mo o akanyang gore puso mo Aforika Borwa e bopilwe ka makoko a sepolotiki a le mabedi kgotsa go feta a a kgatlhanong.

Le e seng											Ka metlha	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88	

#### DITSELA LE TSWELELOPELE

Jaanong ke tšile go go botsa dipotso dingwe ka ga diporojeke tša go aga ditsela le tiro ya tšona mo tšwelelong pele.

208. Ke e fe ya tše di latelang e e tla nngang bothokwa go gaisa gore mmasepala wa gago a e ele tlhoko fa a tsaya tšhwetso ya go rebola porojeke e kgolo ya tšwelelo pele mo lefelong la lona.

Seabe mo tikologong	1
Seabe mo maphelong a batho mo setšhabeng	2
Ditiro tše porojeke e tla di tšholang	3
Tše dingwe (TLHALOSA)	4
(Nka se tšhophe)	8

209. Dipalangwa jaaka dijanaga, dibese, ditimela le difofane, di ka ama tikologo ka mekgwa e le mentsi. O tšhwenyegile go le kana kang ka go senngwa ga naga fa go agiwa ditsela?

Tšhwenyegile thata	1
Tšhwenyegile mo go siameng	2
Ga ke a tšhwenyega go le kae	3
Ga ke a tšhwenyega le e seng	4
(Ga ke itse)	8

210. Puso e rulaganya go aga tsela e ntlha ya N2 mo gare ga Port Edward le Port St Johns kwa Kapa Botlhaba. Ka kakaretso, o ka beela kitso ya gago ka tsela e ya lephefo go le kana kang?

Kitso e ntsi thata	1	→ Ask Q.211
Kitso e e lekaneng	2	
Ga ke na kitso e ntsi	3	→ Go to Q.213
Ga ke na kitso le e seng	4	
(Ga ke itse)	8	

[**SHOWCARD SC 13**] O kgotsofetse kgotsa ga o a kgotsofala go le kana kang ka dintlha tse di latelang tsa tsela e ntlha ya N2 mo gare ga Port Edward le Port St Johns?

	Kgotsofetse thata	Kgotsofetse	Mo gare	Ngongorega	Ngongorega thata	(Ga ke itse)
211. Tswelolepele	1	2	3	4	5	8
212. Kgolagano	1	2	3	4	5	8

213. [**SHOWCARD SC 28**] Ke dikungo di fe tse o ka di golaganyang le tsweletso e e jaaka tsela e e rulagantsweng ya N2?

**FIELDWORKER: READ OUT OPTIONS. MULTIPLE RESPONSE – CIRCLE ALL THAT APPLY**

a.	Koketsego ya bojanala mo tikologong	01
b.	Koketsego ya ditšhono tsa dithefosano le kgwebo mo tikologong	02
c.	Nako e khutshwane ya go tsamaya magareng ga mafelo	03
d.	Tlhwatlhwa e e fokotsegileng ya go eta	04
e.	Go fitlhelela ditoropo tse dingwe botoka	05
f.	Go fitlhelela dikolo, ditlilini le ditirelo tse dingwe botoka	06
g.	Go kopanya balesika le ditsala	07
h.	Tsela ya maemo a a botoka a dipalangwa	08
i.	Tlholego ya ditiro/ditšhono tsa ditiro	09
j.	Tse dingwe (TLHALOSA)	10
k.	Epe ya tse di fa godimo	11
l.	(Ga ke itse / Ga go na karabo)	88

214. [**SHOWCARD SC 29**] Ke matshwenyego a fe a tshwantshanyang le tswelolepele e e jaaka tsela e ya N2?

**FIELDWORKER: READ OUT OPTIONS. MULTIPLE RESPONSE – CIRCLE ALL THAT APPLY**

a.	Koketsego ya palo ya baeti mo lefelong	01
b.	Koketsego ya dikotsi go bana le batsamaya ka dinao go tswa mo dijanageng tse di lebelo mo lefelong le area	02
c.	Koketsego ya bosenyi mo lefelong	03
d.	Tshenyi mo tikologong	04
e.	Kgonagalo ya bonokwane	05
f.	Tekelelo ya tiriso e e kwa godimo go feta ya madi	06
g.	Boleng jo bo kwa tlase ba tiro	07
h.	Kgotlhelego ya mowa kgotsa modumo	08
i.	E bula tsela ya madirelo, dihotele le dikhasino di le dintsi go ka agiwa mo lefelong leo.	09
j.	Dikgoro tse di duelelwang (Toll gates)	10
k.	Tatlhegelo ya lefatshe / dikago	11
l.	Tse dingwe (tlhalosa)	12
m.	Ga go a pe / Ga go na matshwenyego	13
n.	(Ga ke itse / ga go karabo)	88

**[SHOWCARD SC 12] O dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le methala e e latelang?**

**Tselaphefo ya N2 magareng ga Port Edward le Port St Johns e tla...READ OUT...**

	Dumela thata	Dumela	Magareng	Ganetsa	Ganetsa thata	(Ga ke itse)
<b>215.</b> ...e tla bulela Wild Coast go batho ba jaanong ba sa kgone go fitlhelela lefelo leo ka ntlha ya thulaganyo ya dikago e e maswe	1	2	3	4	5	8
<b>216.</b> ...tokafatsa Bojanala mo karolong e ya Kapa Botlhaba	1	2	3	4	5	8
<b>217.</b> ...senya tikologo e ya Kapa Botlhaba	1	2	3	4	5	8
<b>218.</b> ...feleletsa mo bosenyeng	1	2	3	4	5	8
<b>219.</b> ...oketsa pharakano ya ditsela e e ka nngang kotsi	1	2	3	4	5	8
<b>220.</b> ...tlhola ditiro mo karolong e ya Kapa Botlhaba	1	2	3	4	5	8
<b>221.</b> ...fokotsa tlhwatlhwa ya maeto magareng ga Port Edward le Port St Johns	1	2	3	4	5	8

**222. A o kile wa etela dikarolo tsa Kapa Botlhaba mo tikologong ya Port Edward le Port St Johns?**

Le e seng	1
Gangwe kgotsa gabedi	2
Makgetlo a se ma kae	3
Ka dinako di le dintsi	4
(Ga ke itse)	8

**223. O ka nna le kgatlhego go le kana kang go etela dikarolo tse tsa Kapa Botlhaba?**

Kgatlheho thata	1
Kgatlhego e e lekaneng	2
Ga go kgatlhego e kalo	3
Ga go kgatlhego le e seng	4
(Ga ke itse)	8

**224. [SHOWCARD SC 12] Tsweetswee mpolelele gore o dumelana kgotsa o ganetsana go le kana kang le methala e e latelang: Fa tsela e ntšha ya naga e agilwe, go ka nna le kgonagalo e ntsi ya gore nka ya kwa Kapa Botlhaba.**

Dumela thata	1
Dumela go le gonnye	2
Mo magareng	3
Ga ke dumele	4
Ga ke dumele le e seng	5
(Ga ke itse)	8

**225. Fa re tsaya gore o itse ka setlhogo mme op akanya ka gaga go le lelapa la gago, a o bona tselafefo ya N2 e le kungo thata kgotsa e le tekelelo go gaisa?**

E le kungo thata	1
E le tekelelo thata	2
Epe /ga ke tseye letlhakore	3
(Ga ke itse)	8

**BOJANALA**

**Jaanong ke tšile go go botsa dipotso dingwe ka Bojanala mo nageng.**

**226. [SHOWCARD SC 30] Ke di fe tsa tse di latelang tse o nang le kgatlhego thata ya go di dira?**

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	Go ya kwa lesing la lewatle	01
b.	Go etela mesiamo, lefelo la botaki kgotsa kago ya ditiragalo	02
c.	Go etela rasefe ya tlhago (nature reserve)	03
d.	Go etela Robben Island	04
e.	Go tsenela ditiragatso tsa sedumedi	05
f.	Go etela motse wa setso wa seAforika	06
g.	Ditirwana tse di sa tlwaelegang (Adventure) jk, go beisana ka mekoro, go namela dithaba, 4x4, le tse dingwe.	07
h.	Marekelong	08
i.	Ditiragalo tsa metshameko	09
j.	Go etela motse wa selegae	10
k.	Go etela ditsala le masika	11
l.	Tse dingwe (TLHALOSA).....	12
m.	(Epe ya tse di fa godimo)	13
n.	(Ga ke itse)	88

**227. Mo ngwageng o o fetileng, o tsere maeto a le makae a boikhutso mo Aforika Borwa?**

**WRITE IN NUMBER OF TRIPS:**   **If answer is '0': → Ask Q.228**  
**If answer is '1' or more: → Go to Q.229.**  
 (Ga ke itse) = 88

**228. [SHOWCARD SC 31] Ke eng lebaka legolo la gore goreng o sa tsaya leeto la boikhutso mo Aforika Borwa mo ngwageng o o fetileng?**

Mabaka a ditšhelete (Ga go madi a a lekaneng)	01	<b>→ Complete question and Go to Q.234</b>
Ga go na nako e e lekaneng ya go tsaya maeto	02	
Tshwaregile thata kwa tirong/sekolong	03	
Ga go na lesika/ditsala go ka di etela golo gongwe	04	
Ke matshwenyego a mantsi thata go eta	05	
Lwala	06	
Golofetse	07	
Tsofetse thata go ka tsaya maeto	08	
Tshwenyego ka polokego/tshireletsego/bosenyi	09	
Ke na le bana ba bannye	10	
Ga ke sa tlhola ke eletsa go tsaya maeto	11	
Ga ke na kgatlhego/ga go na se nka se dirang kgotsa go go na se se nkgatlhang	12	
Ke tlhokomela ..... wa lesika yo o lwalang /wa lesika yo o godileng	13	
Ga ke rate go robala kwa mafelong a mangwe	14	
Ga go lebaka le le rileng	15	
Tse dingwe (TLHALOSA).....	16	
(Ga ke itse)	88	

Ke rata go itse ka leeto la gago la maikhutso la bogautshwane mo Aforika Borwa mo ngwageng o o fetileng.

229. Ke porofense e fe e e neng e le lefelo la **legolo la ketelo** mo leetong le la maikhutso?

Western Cape	01
Eastern Cape	02
Northern Cape	03
Free State	04
KwaZulu-Natal	05
North West	06
Gauteng	07
Mpumalanga	08
Limpopo	09
(Ga ke itse)	88

230. Fa o balela le wena, go ne go na le batho ba le ba kae mo leetong le la maikhutso??

WRITE IN NUMBER OF PEOPLE:

(Ga ke itse) = 88

231. Le nnile malatsi a le makae otlhe mo leetong le la maikhutso?

WRITE IN NUMBER OF PEOPLE:

(Ga ke itse) = 88

232. Mofuta wa bonno bogolo bo le neng le bo dirisa mo leetong le la maikhutso e ne e le ofe?

Hotele	01
Ntlo ya baeti/Polata ya baeti	02
Lefelo la bodulo le ditlholo	03
Lodge	04
Hosetele/Backpackers	05
Lefelo le baeti ba ikapeelang mo go lona	06
Ke nnile le ditsala le bamasika	07
Legae la maikhutso/Legae la bobedi	08
Kampa	09
Boema-kharabane	10
Tse dingwe, TLHALOSA.....	11
(Ga ke itse)	88

233. [SHOWCARD SC 32] Ke di fe tsa ditiro tse di latelang tse o di dirileng fa o le mo leetong le la maikhutso?

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	Go ya kwa losing la lewatle	01
b.	Go etela mesiamo, lefelo la botaki kgotsa kago ya ditiragalo	02
c.	Go etela rasefe ya tlhago (nature reserve)	03
d.	Tsenela tiragatso ya sedumedi	04
e.	Go etela motse wa setso wa seAforika	05
f.	Ditirwana tse di sa tlwaelegang (Adventure jk, go beisana ka mekoro, go namela dithaba, 4x4, le tse dingwe.	06
g.	Ditiragalo tsa metshameko	07
h.	Go etela lefelo la setso	08
i.	Go etela ditsala le masika	09
j.	Tse dingwe (TLHALOSA)	10
k.	(Epe ya tse di fa godimo)	11
l.	(Ga ke itse)	88

Ke rata go go botsa dipotso dingwe ka bojanala ba setso le boswa.

234. O na le kgatlhego go le kana kang go etela mafelo a Bojanala kgotsa setso kgotsa a a tletseng ka boswa?

Kgatlhego thata	1
Kgatlhego e e lekaneng	2
Ga ken a kgatlhego thata	3
Ga ken a kgatlhego le eseng	4
(Ga ke itse)	8

235. O itse go le kana kang ka hisitori ya Aforika Borwa le mafelo a setso le boswa kgotsa a kgogedi?

Kitso e ntsi thata	1
Kitso e e lekaneng	2
Ga ke na kitso e ntsi	3
Ga ke na kitso le e seng	4
(Ga ke itse)	8

236. [**SHOWCARD SC 33**] O itse di fe tsa mafelo a a latelang a setso le boswa /ditiragalo?

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

237. [**STILL SHOWCARD 33**] O etetse a fe a mafelo/ditiragalo tsa setso le boswa mo go a a latelang?

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

	<b>236. Itse ka</b>	<b>237. Etetse</b>
a. Mesiamo wa Hector Peterson	01	01
b. Freedom Park	02	02
c. Monumente wa Voortrekker	03	03
d. Mesiamo wa Ncome	04	04
e. Robben Island	05	05
f. Lefelo le go tshwaretsweng Nelson Mandela gona kwa Howick	06	06
g. The Pretoria State Theatre	07	07
h. The Grahamstown National Arts Festival	08	08
i. Constitutional Hill	09	09
j. Mesiamo wa Apartheid (Tlhaolele	10	10
k. The Cradle of Mankind	11	11
l. The Mapungubwe National Park	12	12
m. The Castle of Good Hope	13	13
n. (E pe ya tse di fa godimo)	14	14

238. [**SHOWCARD SC 34**] Batho bangwe ba re go na le dikungo tsa go etela mafelo a setso le boswa mo nageng ya rona, ba bangwe ga ba bone dikungwa. O akanya gore dikungo tsa go etela mafelo a ke di fe?

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a. A re gopotsa ka ditiragalo tsa rona tse di fetileng	01
b. A a ruta	02
c. A somarela setso le boswa ba rona	03
d. A a thabisa	04
e. A tlisetsa batho ba mo gae ditiro	05
f. A aba maitemogelo a a boleng a semowa	06
g. Ke maitemogelo a a siameng a lelapa	07
h. A ungwa baagi ba tikologo e o	08
i. A ntetla go arogana le ba bangwe setso le dingwao tsa me	09
j. Tse dingwe (TLHALOSA)	10
k. Ga go na dikungo	11
l. (Ga ke itse)	88



239. [SHOWCARD SC 35] MaAforika Borwa ka bontsi ga a etele mafelo a setso le boswa mo nageng ya rona. Ke a fe a mo go a a latenag a e leng mabaka a gore goreng o ka se etele mafelo a?

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSES ALLOWED. CIRCLE ALL THAT APPLY.**

a.	Ga ke itse ka mafelo a	01
b.	Ga ke na nako ya go eta	02
c.	Ga ke na kgatlhego ya go etela mafelo a	03
d.	Ke batla fela go etela mafelo mabapi le setso le boswa ba ona	04
e.	Go tlhwatlhwa godimo thata go etela mafelo	05
f.	Dipalangwa tsa go ya kwa mafelong ke mathata	06
g.	Ga go a bolokesega go etela mafelo a o ka ntlha ya bosenyi	07
h.	Mafelo a setso kgotsa a boswa a kgakala thata	08
i.	Mafelo a setso kgotsa a boswa a lapisa	09
j.	Tse dingwe (TLHALOSA)	10
k.	(Ga ke itse)	88

240. [SHOWCARD SC 23] O akanya gore go botlhokwa go le kana kang go etela mafelo a setso a a gogelang mo maikhutsong? Tsweetswee araba ka sekale go tloga go 0 go ya go 10 mo o 0 e leng "ga go botlhokwa le e seng" mme 10 ke "go botlhokwa mo go gaisang".

Ga go botlhokwa le e seng											Botlhokwa go fetisisa	(Ga ke itse)
00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	88	

241. Mo boikhutsong ba gago bo bo tlang, o akanya gore go na le kgonagalo e kana kang ya gore o tla etela lefelo kgola setso le boswa?

Ga go kgonagalo le e seng	1
Ga go kgonagalo e kalo	2
Kgonagalo e e lekaneng	3
Kgonagalo e ntsi	4
Ga ke itse)	8

- [SHOWCARD SC 12] A o dumelana kgotsa ga o ganetsana go le kana kang le metihala e e latelang?

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumel e	Ga ke dumele le e seng	(Ga ke itse)	
242.	Puso le lekala la poraefete le tshwanetse go beeletsa thata mo dilong tsa setso le boswa tse di kgatlhisang	1	2	3	4	5	8
243.	Puso e tshwanetse go tshwenyegela bojanala ba setso le boswa jaaka tsela ya go tlhola ditiro le go godisa ikonomi	1	2	3	4	5	8
244.	Ke na le kgatlhegelo ya go ithuta thata ka setso le hisitori ya Aforika Borwa	1	2	3	4	5	8
245.	Igo botlhokwa gore maAforika Borwa a gakologelwe nako e e fetileng ya tlhaolele	1	2	3	4	5	8

**GO TLHOPHA**

**Jaanong ke tšile go go botsa dipotso ka go tlhopha le ditlhopho.**

**246. Mo ditlhophong tse di fetileng tsa naga tse di dirilweng ka 2014, o ne wa tlhopha lekoko lefe?**

**INTERVIEWER: DO NOT READ OUT OPTIONS. PLEASE CIRCLE ONE OPTION ONLY**

African Christian Democratic Party (ACDP)	01
African National Congress (ANC)	02
Agang South Africa	03
Azanian People's Organisation (AZAPO)	04
Congress of the People (COPE)	05
Democratic Party / Alliance (DA)	06
Economic Freedom Fighters (EFF)	07
Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+)	08
Inkatha Freedom Party (IFP)	09
Minority Front (MF)	10
New Freedom Party (NFP)	11
Pan-Africanist Congress (PAC)	12
United Christian Democratic Party (UCDP)	13
United Democratic Movement (UDM)	14
Tse dingwe (tshalosa) .....	15
Ga ke a tlhopha	16
Ga ke na bonnete	17
Gana go araba	97
(Ga ke itse)	98

**247. Fa go ne go ka nna le ditlhopho tsa naga ka moso, o ne o tlo tlhopha lekoko le fe?**

**INTERVIEWER: DO NOT READ OUT OPTIONS. PLEASE CIRCLE ONE OPTION ONLY.**

African Christian Democratic Party (ACDP)	01	<b>→ Go to Q.249</b>
African National Congress (ANC)	02	
Agang South Africa	03	
Azanian People's Organisation (AZAPO)	04	
Congress of the People (COPE)	05	
Democratic Party / Alliance (DA)	06	
Economic Freedom Fighters (EFF)	07	
Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+)	08	
Inkatha Freedom Party (IFP)	09	
Minority Front (MF)	10	
New Freedom Party (NFP)	11	
Pan-Africanist Congress (PAC)	12	
United Christian Democratic Party (UCDP)	13	
United Democratic Movement (UDM)	14	
Tse dingwe (tshalosa) .....	15	
Ga ke a tlhopha	16	<b>→ Ask Q.248</b>
Ga ke na bonnete	17	<b>→ Go to Q.249</b>
Gana go araba	97	
(Ga ke itse)	98	

**248. Fa o arabile 16 mo Q.**Error! Reference source not found.: **Ke lebaka le lefe le legolo la go nagana gore o ka se ka wa tlhopha fa ditlhopho tsa naga di ka dirwa ka moso?**

**INTERVIEWER: DO NOT READ OUT OPTIONS. PLEASE CIRCLE ONE OPTION ONLY**

Ke le monnye thata	01
Ke se na kgatlhego	02
Ke sa ikwadisa	03
Ke feletswe ke tshepo mo dipolotiking	04
Ke matsapa tota	05
Lefelo la go tlhophela le kwa kgakala thata	06
Ke tshaba kgatelelo le merusu	07
Ke mokgatlho o le mongwe fela o o ka fenyang	08
Mabaka a bolwetse	09
Ga ke na bukana ya boitshupo	10
Tse dingwe (tlhalosa)	11

**249. O rata lekoko le lefe go feta?**

**INTERVIEWER: DO NOT READ OUT OPTIONS. PLEASE CIRCLE ONE OPTION ONLY**

African Christian Democratic Party (ACDP)	01	<b>→ Ask Q.250</b>
African National Congress (ANC)	02	
Agang South Africa	03	
Azania People's Organisation (AZAPO)	04	
Congress of the People (COPE)	05	
Democratic Party / Alliance (DA)	06	
Economic Freedom Fighters (EFF)	07	
Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+)	08	
Inkatha Freedom Party (IFP)	09	
Minority Front (MF)	10	
New Freedom Party (NFP)	11	
Pan-Africanist Congress (PAC)	12	
South African Communist Party (SACP)	13	
United Christian Democratic Party (UCDP)	14	
United Democratic Movement (UDM)	15	
Tse dingwe (tlhalosa) .....	16	
Ga ke na lekoko	17	<b>→ Go to Q.251</b>
Nka se tlhophe	97	
(Ga ke itse)	98	

**250. O rata jang lekoko le?**

Rata thata	1
Rata mo go lekaneng	2
Ga ke rate	3
Ga ke ratee le eseng	4
(Ga ke itse)	8

**DINTLHA KA GA MOARABI**

**251. Bong jwa moarabi [copy from contact sheet]**

Monna	1
Mosadi	2

**252. Mmala kgotsa lotso lwa moarabi [copy from contact sheet]**

Montsho wa MoaForika	1
Wa mmala	2
MoIntia	3
Mosweu	4
Ba bangwe	5

**253. Dingwaga tse di tletseng tsa moarabi [copy from contact sheet]**

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Years
----------------------	----------------------	----------------------	-------

(Ga ke itse)= 998

**254. A mo nakong e o dula le mogatso (monna/ mosadi wa gago?)**

Ee, ke na le molekane mme re nna mmogo mo lelapeng le le lengwe.	1
Ee, le molekane mme ga re nne mmogo mo lelapeng le le lengwe	2
Ga ke na molekane	3
(Gana go araba)	9

**255. Maemo a gago a lenyalo mo nakong e ke a fe?**

Nyetse	1
Ke mo kgolaganong	2
Arogane le monna (mosadi)/molekani	3
Tlhalane le monna (mosadi)/kgaogane ka molao le molekani /	4
Moswagadi/motlholagadi/tlhokofaletswe ke molekani	5
Ga ke a nyala (wa)/ ga ke a itshwaraganya	6
(Gana go araba)	7
(Ga ke itse)	8

**256. Ke maemo a fe a magolo a thuto a wena o kileng wa a fitlhelela?**

Ga ke a tsena sekolo	00
Kereiti ya 1/Seema sa 0	01
Sekamophato wa A/Kereiti ya 1	02
Sekamophato wa B/Kereiti ya 2	03
Kereiti ya 3/Seema sa 1	04
Kereiti ya 4/Seema sa 2	05
Kereiti ya 5/Seema sa 3	06
Kereiti ya 6/Seema sa 4	07
Kereiti ya 7/Seema sa 5	08
Kereiti ya 8/Seema sa 6/Foromo ya 1	09
Kereiti ya 9/Seema sa 7/Foromo ya 2	10
Kereiti ya 10/Seema sa 8/Foromo ya 3	11
Kereiti ya 11/Seema sa 9/Foromo ya 4	12
Kereiti ya 12/Seema sa 10/Foromo ya 5/Materiki	13
NTC 1/ N1/NC (V) Level 2	14
NTC 2/ N2/ NC (V) Level 3	15
NTC 3/ N3/NC (V) Level 4	16
N4/NTC 4	17
N5/NTC 5	18
N6/NTC 6	19
Dipoloma	20
Dipoloma e kwa pele (Advanced Diploma) (AD)	21
Gerata	22
Go feta gerata kgotsa dipoloma go feta gerata	23
Bachelor degree	24
Gerata ya Honours	25
Gerata ya Masters	26
Gerata ya Doctorate bongaka ba dithuto , Laureatus mo Boruting	27
Tse dingwe, tshalosa	28
(Ga ke itse)	88

**257. O weditse dingwaga di le kae tsa go ithuta nako e e tletseng?**

**FIELDWORKER: INCLUDE ALL PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLING, UNIVERSITY AND OTHER POST-SECONDARY EDUCATION, AND FULL-TIME VOCATIONAL TRAINING, BUT DO NOT INCLUDE REPEATED YEARS. IF RESPONDENT IS CURRENTLY IN EDUCATION, COUNT THE NUMBER OF YEARS COMPLETED SO FAR.**

dingwaga

(ga ke a tsena sekolo se se lolameng) =) = 00  
(Ga ke itse)= 98

**258. Ke puo e fe e o e buang thata fa gae?**

Sesotho	01
Setswana	02
Sepedi	03
Siswati	04
IsiNdebele	05
IsiXhosa	06
IsiZulu	07
Xitsonga	08
Tshivenda/Lemba	09
SeAforikanse	10
Sekgowa	11
Puo e nngwe ya Aforika	12
Puo ya seYuropa	13
Puo ya SeIntiya	14
Tse dingwe (tlhalosa) .....	15

**259. [SHOWCARD SC 36] Ke e fe ya tse di latelang e e tlhalosang botoka se o ntseng o se dira mo malatsing a le 7 a a fetileng? Tlhopha tsothe tse di maleba**

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSE. PLEASE CODE ALL THAT APPLY.  
PROMPT: Which others?**

**260. [STILL SHOWCARD SC 36] Mo ditlhalosong tse o di neetseng, ke e fe e leng maleba go maemo a gago (mo malatsing a le supa a a fetileng)? Tsweetswee tlhopha e le nngwe fela.**

**INTERVIEWER: PLEASE CIRCLE ONLY ONE OPTION.**

	<b>Q.259 (Ditlhopho tse dintsi)</b>	<b>Q.260 (Tlhopho e le 1)</b>
a. Mo <u>tirong e e duelwang</u> (kgotsa kwa kgakala, nakwana) (mothapiwa, o a itirela, o direla kgwebo ya lelapa)	01	01
b. <u>Mo thutong</u> (ga ke duelwe ke mothapi), le fa e le nako ya maikhutso	02	02
c. <u>Ga a dire</u> o batla tiro, o tsaya matsapa	03	03
d. <u>Ga a dire</u> , o batla tiro fela <u>ga a tseye</u> matsapa	04	04
e. <u>Bolwetse kgotsa bogole</u> ba leruri	05	05
f. <u>O rotse tiro ka ntlha ya bogodi</u>	06	06
h. O dira ditiro tsa fa gae, <u>o tlhokomela bana le batho ba bangwe</u>	07	07
i. Tse dingwe)	08	08
j. (Ga ke itse)	88	88

**261. [INTERVIEWER: REFER TO Q.259 AND CODE:]**

<b>MOARABI MO TIRONG YA TUELO MO Q.259</b> (code 01 at Q.259).	1 → <b>Go to Q.265</b>
<b>MOARABI YO O SENG MO TIRONG YA TUELO MO Q.259</b> (NOT coded 01 at Q.259).	2 → <b>Ask Q.262</b>

262. A nka botsa gore a o dirile tiro nngwe e e duelang ya ura kgotsa go feta mo malatsing a le supa a a fetileng?

Ee	1	→ Go to Q.265
Nyaya	2	→ Ask Q.263
(Ga ke itse)	8	

263. A o kile wa nna le tiro ya tuelo?

Ee	1	→ Ask Q.264
Nyaya	2	→ Go to Q.282
(Ga ke itse)	8	

264. Ke ka ngwaga o fe mo o neng o le mo tiring ya gago ya bofelo ya tuelo?

WRITE IN YEAR:

(Ga ke itse)= 8888

**INTERVIEWER: PLEASE CODE ONLY ONE ANSWER.** If Respondent currently in work (code 01 at Q.259 or code 1 at Q.262), ask Q.265 to Q.279 about current job; if not in paid work but had a job in the past (code 1 at Q.263), ask Q.265 to Q.279 about last job.

**INTERVIEWER NOTE:** If the respondent has more than one job, they should answer about the one which occupies them for the most hours per week. If they have two jobs that are exactly equal, they should answer about the more highly paid of the two.

265. Mo tiring ya gago e kgolo. A o/o ne o le ... READ OUT...

mothapiwa,	1	→ Go to Q.267
O itirela	2	→ Go to Q.266
Kgotsa o dira mo kgwebong ya lelapa la gago?	3	→ Go to Q.267
(Ga ke itse)	8	

266. O na/ne o na le bathapiwa ba le ba kae?

WRITE IN number of employees:      → Go to Q.268

(Ga ke itse)= 88888

267. O na/ne o na le konteraka ya tiro ya ... READ OUT...

...nako ya leruri,	1
Kgotsa nako e e beetsweng,	2
Kgotsa ga o na konteraka?	3
(Ga ke itse)	8

268. Fa o balela le wena, go na/ne go na le bathapiwa ba le ba kae mo lefelong la gago la tiro ...? READ OUT...

...fa tlase ga 10,	1
10 go ya go 24,	2
25 go ya go 99,	3
100 go ya go 499,	4
kgotsa, 500 kgotsa go feta	5
(Ga ke itse)	8

269. Mo tirong ya gago e kgolo, a o na le maikarabelo mangwe a go tlhokomela tiro ya bathapiwa ba bangwe?

Ee	1	→ Ask Q.270
Nyaya	2	→ Go to Q.271
(Ga ke itse)	8	

270. O /ne o na le maikarabelo a bathapiwa ba le ba kae?

WRITE IN:

(Ga ke itse)= 88888

Ke tlile go go balela lenaane la dilo ka ga bophelo ba gago ba tiro.

[**SHOWCARD SC 37**] Tsweetswee bolela gore bolaodi ba kwa tirong ya gago bo go/ne bo go letla go le kana kang go ...**READ OUT...**

	Ga ke/ke ne ke se na tlhotlheletso	Ke na le/ke ne ke na le taolo e e tletseng	(Don't know)
271. ...go swetsa gore tiro ya gago ya letsatsi e rulagangwa jang?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88
272. ...go tlhotlheletsa ditshwetso tsa pholisi ka ga ditiro tsa mokgatlho ?	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10		88

273. Diura tsa gago tsa tiro tsa motheo kgotsa tsa konteraka ka beke di ne di le kae mo tirong ya gago e kgolo, re sa balele tiro e e okeditsweng ya tuelo kgotsa e e seng ya tuelo?

**INTERVIEWER: 0 HOURS CONTRACT SHOULD BE CODED AS 0 HOURS. ACCEPTABLE RANGE OF RESPONSES IS BETWEEN 0 AND 168 HOURS**

WRITE IN HOURS:

(Ga ke itse)= 888

(Ga ke na palo e e tsepameng ya diura tsa motheo kgotsa tsa konteraka) = 555

274. Go sa kgathalesege gore diura tsa motheo kgotsa tsa konteraka ke tse kae, ke diura di le kae tse o di/neng o di dira ka tlwaelo mo bekeng (mo tirong ya gago e kgolo), go balelwa le nako e e okeditsweng ya tuelo kgotsa e e seng ya tuelo?

**INTERVIEWER: ACCEPTABLE RANGE OF RESPONSES IS BETWEEN 0 AND 168 HOURS**

WRITE IN HOURS:

(Ga ke itse)= 888



275. Feme/mokgatlho o o o direlang/ o neng o o direla, o dira tiro efe e kgolo kgotsa o tswelletsa eng?

**KWALA FA**

---



---



---

276. Ke o fe mo mefuteng e e latelang ya mekgatlho e e mo karateng e, o o o direlang?

**INTERVIEWER: CODE ONLY ONE ANSWER**

Puso ya magareng kgotsa ya selegae	01
Lephata le lengwe la setšhaba (jaaka thuto le maphelo)	02
Kgwebo e e welang mo pusong	03
Feme ya poraefete	04
Ke a itirela	05
Tse dingwe	06
(Ga ke itse)	88

277. Leina la tiro ya gago e kgolo ke/e ne e le eng?

**KWALA FA**

---

278. Mo tirong ya gago e kgolo o dira/o ne o dira tiro ya mofuta o fe mo nakong e ntsi?

**KWALA FA**

---



---



---

279. Go ne go tlokega katiso e fe mo tirong e o?

**KWALA FA**

---



---



---

280. Mo tirong nngwe le nngwe e o kileng wa nna le yona, ke di fe tsa tse di latelang tse o kopaneng le tsona?

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSE QUESTION. CIRCLE ALL THAT APPLY**

a.	Thoromelo go tswa mo didirisweng tsa diatla kgotsa mekhini	1
b.	Go lapa kgotsa maemo a a utlwisang bothoko	2
c.	Go kuka kgotsa go sutisa batho ka bowena	3
d.	Go kuka kgotsa go sutisa dithoto tse di boima ka bowena	4
e.	(Epe ya tse)	5
f.	(Ga ke itse)	8

**281. Mo go nngwe le nngwe ya ditiro tse o nnileng le tsona, o ne o kopana le di fe tsa tse di latelang?**

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSE QUESTION. CIRCLE ALL THAT APPLY**

a.	Modumo o o kwa godimo thata	01
b.	Dithemphereitšhara tse di bolelo thata	02
c.	Dithemphereitšhara tse di tsididi thata	03
d.	Phiseletso jaaka ya di X-ray	04
e.	Go kgoma, go hemelakgotsa go kopana le ditlhagiswa tsa dikhemikhale menkgo le didiriswa	05
f.	Go gabola mefuta mengwe ya meso, go fufula, dipoere kgotsa lerole	06
g.	(Epe ya tse)	55
h.	(Ga ke itse)	88

**BOTSA BOTLHE**

**282. A o kile wa nna o tlhoka tiro mme o batla tiro mo nakong e e fetang dikgwedi di le tharo?**

Ee	1	→ Ask Q.283
Nyaya	2	→ Go to Q.285
(Ga ke itse)	8	

**283. A nngwe ya dinako tse e nnile sebaka sa dikgwedi di le 12 kgotsa go feta?**

Ee	1
Nyaya	2
(Ga ke itse)	8

**284. A nngwe ya dinako tse e nnile mo nakong ya dingwaga di le 5 tse di fetileng?**

**INTERVIEWER: THESE PERIODS REFER TO THE PERIODS OF MORE THAN 3 MONTHS AT Q.282.**

Ee	1
Nyaya	2
(Ga ke itse)	8

**285. A o leloko kgotsa o kile wa nna leloko le le duelang la mokgatlo wa badiri kgotsa yunione?**

Ee, ke leloko mo nakong e	1
Ee, mo nakong e e fetileng, e seng gona jaanong	2
Nyaya	3
(Ga ke itse)	8

**286. A o ipitsa gore o wela mo tumelong nngwe?**

Ee	1	→ Ask Q.287
Nyaya	2	→ Go to Q.288

**287. Fa karabo e le ee, ke e fe? Tsweetswee tlhalosa phuthego**

Christian (go sa tlhaloswa)	01
African Evangelical Church	02
Anglican	03
Assemblies of God	04
Apostle Twelve	05
Baptist	06
Dutch Reformed	07
Full Gospel Church of God	08
Faith Mission	09
Church of God and Saints of Christ	10
Jehovah's Witness	11
Lutheran	12
Methodist	13
Pentecostal Holiness Church	14
Roman Catholic	15
Salvation Army	16
Seventh Day Adventist	17
St John's Apostolic	18
United Congregation Church	19
Universal Church of God	20
Nazareth	21
Zionist Christian Church	22
Other Christian	23
Islam / Muslim	24
Judaism /Jewish	25
Hinduism / Hindu	26
Buddhism / Buddhist	27
Tse dingwe (tlhalosa)	28
(Gana go araba)	97
(Ga ke itse)	98
(Ga a araba)	99

**288. [SHOWCARD SC 13] Fa o tsaya dilo tsotlhe o di kopanya, o kgotsofetse kgotsa ga o a kgotsofala mo go kana kang ka bophelo ka gotlhe mo malatsing a? Ka kakaretso fa o bua, a o ka re o kgotsofetse thata, o kgotsofetse, o a ngongorega kgotsa o ngongorega thata?**

Ke kgotsofetse thata	1
Ke kgotsofetse	2
Mo magareng	3
Ga ke a kgotsofala	4
Ga ke a kgotsofale le e seng	5
(Ga ke itse)	8


**289. A o ka re wena le balelapa la gago le ...**

Humile	1
Le iketlile thata	2
Le iketlile mo go lekaneng	3
Le ya le tsamao ya malatsi	4
Humanegile	5
Humanegile thata	6

290. Batho ka dinako dingwe ba itlhalosa jaaka ba ba welang mo sethopheng sa badiri, se se mo magareng kgotsa se se kwa godimo kgotsa se se kwa tlase. A o ka itlhalosa gore o wela mo...?

Maemo a kwa tlase	1
Maemo a go dira	2
Maemo a magareng	3
Maemo a magareng go isa kwa godimo	4
Maemo a a kwa godimo	5
(Ga ke itse)	8

291. Mo setšhabeng sa rona, go na le ditlhopha tse di nang le go ela kwa godimo le tse di nang le go ela kwa tlase. Fa tlase fa go na le sekale se se tswang kwa godimo se ya kwa tlase. O ka ipaya kae mo sekaleng se?



GODIMO ...	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
TLASE ...	1

292. [SHOWCARD SC 38] Mo dipolotiking, batho ba bua ka 'molema' le 'moja' kgotsa 'go phuthologa' le 'go gagamatsa melao'. O ka aya dikakanyo tsa gago kae mo sekaleng se?

O phuthologile thata (kgotsa molema)	1
O phuthologile (kgotsa molema)	2
O phuthologile go le gonnye (kgotsa molema)	3
Mo magareng	4
Segologolo (o gagamatsa melao) go le gonnye (kgotsa moja)	5
Segologolo (o gagamatsa melao) (kgotsa moja)	6
Segologolo thata (o gagamatsa melao thata) (kgotsa moja)	7
(Ga ke itse)	8

**DINTLHA KA GA LELAPA**

**293. Tlhalosa moagomogolo o balelapa ba nnang mo go ona?**

Bonno/Ntlo kgotsa moago wa ditena mo setsheng se le esi kgotsa mo polaseng	01
Ntlwana ya setso/ Mokgoro/ Moago o o agilweng ka didiriswa tsa setso	02
Folete mo lefelong la difolete	03
Ntlo e e mo setsheng se sengwe le tse dingwe mo teropong	04
Yuniti mo lefelong la batsofe	05
Bonno/Folete/phaposi fa morago ga ntlo	06
Mokhukhu/ letikiri fa morago ga ntlo	07
Mokhukhu kwa lefelong la mekhukhu/letikiri mme eseng fa morago ga ntlo, mo polaseng	08
Phaposi kamore /foletenyana	09
Kharabane/Tente	10
<i>Tse dingwe, tlhalosa</i>	11

**294. A go dingwe tsa mathata a a kwadilweng mo lenaaneng le a a leng teng mo ulong ya gago?**

**INTERVIEWER: MULTIPLE RESPONSE QUESTION. CIRCLE ALL THAT APPLY.**  
**Yes to any of the problems listed should be coded 'yes'. If Respondent has more than one home, they should think about the accommodation where they spend most of their time.**

	<b>Ee</b>	<b>Nyaya</b>	<b>(Ga ke itse)</b>
a. Mouta kgotsa go bola mo matlhabaphefong, mabating kgotsa boalong	1	2	8
b. Dipota tse di metsi (bongola) kgotsa marulelo a a nelang	1	2	8
c. Tlhaelo ya ntlwana-boithusetso ya ka fa gare e e dirisang metsi	1	2	8
d. Tlhaelo ya bata ya go tlapela kgotsa šawara	1	2	8
e. Go tlala mo go fetisang	1	2	8
f. Phiso kgotsa maruru a a feteletseng	1	2	8

**295. Ke motswedi o fe wa metsi a go nowa o o dirisiwang ka gale ke lelapa le?**

**FIELDWORKER: PLEASE CIRCLE ONE NUMBER ONLY**

Thepe ya metsi a peipi a metara mo ntlong	01
Thepe ya metsi a peipi a a dueletsweng kwa pele mo ntlong	02
Thepe ya metsi a peipi a metara mo jarateng	03
Thepe ya metsi a peipi a a dueletsweng kwa pele mo jarateng	04
Thepe ya metsi a peipi mo jarateng – ga go na metara	05
Thepe ya metsi ya botlhe – ga a duelelwe	06
Thepe ya metsi ya botlhe – a a duelelwa	07
Moagisani- ga ke a duelele	08
Ke a duelela go tswa go moagisani	09
Mo llong ya go rwala metsi/mo tankeng ya metsi	10
Mo tankeng ya metsi ya botlhe /Mo tankeng mo jarateng/ya botlhe	11
Metsi a a epilweng mo jarateng	12
Metsi a a epilweng kwa ntle ga jarata/ a botlhe	13
Mo tankeng ya metsi a pula mo jarateng	14
Mo nokeng /motswedi o o eelang	15
Mo letamong	16
Mo kgatamping /metsi a a emeng	17
Mo petseng/sedibeng	18
Mo motsweding	19
Tse dingwe, tshalosa	20

**296. Ke mofuta o fe wa ntlwana-boithusetso o o dirisiwang ke ba lelapa le?**

**FIELDWORKER: PLEASE CIRCLE ONE NUMBER ONLY**

Ntlwana boithusetso e e dirisang metsi, mme e golagantswe mo kelelong ya maswe ya mmasepala (munisipal sewage system),	01
Ntlwana boithusetso e e dirisang metsi, mme e golagantswe mo tankeng ya maswe	02
Ntlwana boithusetso ya dikhemikhale	03
Ntlwana ya mosima e e nang le peipi ya mowa (ya mosima o o boteng)	04
Ntlwana ya mosima e e se nang peipi ya mowa (ya mosima o o boteng)	05
Ntlwana boithusetso ya kgametswana	06
Tse dingwe, tshalosa .....	07
`Ga e teng	08
(Ga ke itse)	98

→ Skip to Q.298

**297. Ntlwana e e beilwe fa kae?**

Mo ntlong	1
Mo setsheng (mo jarateng)	2
Kwa ntle ga setsha (jarata)	3

**298. A lelapa le le na le motlakase?**

Mmetara mo ntlong	1
Mmetara o o duelelwang kwa pele mo ntlong	2
E golagane le motswedi o mongwe o ke o duelelang (sekai, e golagantswe le wa moagisani yo a o duelelang)	3
E golagane le motswedi o mongwe o ke sa o duelelang (sekai, e golagantswe le wa moagisani yo a sa o duelelang)	4
Kgolagano e e seng ka fa molaong. (sekai, e golagane le mogala wa Eskom)	5
Jenereitara/bethiri	6
Tse dingwe, tthalosa .....	7
Ga e teng	8
(Ga ke itse/ ga ke na bonnete)	9

**299. Ka kopo lebisisa letseno la balelapa la gago botlhe le letseno lengwe le lengwe le le ka bong le amogelwa ke lelapa lotlhe. Motswedi mogolo wa letseno la lelapa la gago ke o fe?**

Megolo le dituelo	1
Madi a go newa / go romelelwa	2
Madi a botsofe/ madi a thuso	3
Thekiso ya ditlhagiswa tsa polasa kgotsa ditirelo	4
Letseno le lengwe le le sa tsweng mo polaseng	5
Ga go letseno	6
(Gana go araba)	7
(Ga ke itse)	8

**300. [SHOWCARD SC 39] Ka go dirisa karata e, ka kopo nneye tlhaka e e tthalosang LETSENO LA LELAPA LA GAGO ka kakaretso ka kgwedi morago ga lekgetho le dikgogelo tse dingwe , go tswa mo metsweding yotlhe? Fa o sa itse palo e e feletseng ka nepagalo, tsweetswee naya phopholetso.**

J	Fa tlase ga R 950	01
R	R 951 - R 1 500	02
C	R 1 501 – R 2 000	03
M	R 2 001 – R 2 700	04
F	R 2 701 – R 3 450	05
S	R 3 451 – R 4 500	06
K	R 4 501 – R 6 200	07
P	R 6 201 – R 10 350	08
D	R 10 351 – R 19 300	09
H	Go feta R19 300	10
	(Gana go araba)	77
	(Ga ke itse)	88

**301. Ke e fe ya ditlhaloso tse di latelang e e atametseng ka mo o o ikutlwang ka teng ka letseno la balelapa la gago mo malatsing a?**

Re phela ka go oketla ka letseno la jaanong	1
Re kgona go phela ka letseno la jaanong	2
Re phela boketeka letseno la jaanong	3
Re phela bokete that aka letseno la jaanong	4
(Ga ke itse)	8

**RE LEOGELA TIRISANOMMOGO YA GAGO**